



"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"  
SARAJEVO

# Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.- 2027.)

Značajna pitanja upravljanja vodama

Izvještaj o obavljenoj javnoj raspravi



Mart 2020.

# Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.)

Značajna pitanja upravljanja vodama,

## Izvještaj o obavljenoj javnoj raspravi

### Sadržaj:

<b>1</b>	<b>OPĆE INFORMACIJE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>CILJ I PROGRAM JAVNE RASPRAVE.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>ZAPISNIK PROVEDENE DISKUSIJE U OKVIRU JAVNE RASPRAVE .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>PITANJA, KOMENTARI I ODGOVORI NA PREZENTIRANI DOKUMENT .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>PRILOZI IZVJEŠTAJU .....</b>	<b>32</b>
5.1	PRILOG 1: DNEVNI RED PREZENTACIJE/JAVNE RASPRAVE .....	32
5.2	PRILOG 2: FOTO DOKUMENTACIJA SA PREZENTACIJE/JAVNE RASPRAVE.....	32
5.3	PRILOG 3: POPIS SUDIONIKA JAVNE RASPRAVE .....	36
5.4	PRILOG 4: ZNAČAJNA PITANJA UPRAVLJANJA VODAMA_UVODNA PREZENTACIJA.....	54
5.5	PRILOG 4: ZNAČAJNA PITANJA UPRAVLJANJA VODAMA_PREZENTACIJA DOKUMENTA .....	72

### Popis slika/fotografija:

SLIKA 5-1 UVODNO OBRAĆANJE I OTVARANJE JAVNE RASPRAVE – G. SEJAD DELIĆ, DIREKTOR AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE .....	32
SLIKA 5-2 PREDSTAVLJANJE RADNOG PLANA ZA PRIPREMU I USVAJANJE PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BIH (2022.-2027.) - GĐA. ANISA ČIĆIĆ - MOĆIĆ, PREDSTAVNICA KOMISIJE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA ISPRED AVP SAVA .....	33
SLIKA 5-3 PREDSTAVLJANJE NACRTA DOKUMENTA „ZNAČAJNA PITANJA UPRAVLJANJA VODAMA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BIH (2022.-2027.)“ - G. ADNAN BIJEDIĆ, VODITELJ PROJEKTA .....	33
SLIKA 5-4 SUDIONICI JAVNE RASPRAVE.....	34
SLIKA 5-5 MIRKO ŠARAC, AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA.....	34
SLIKA 5-6 SLAVIŠA SAVIĆ, J.U. VODE SRPSKE.....	35
SLIKA 5-7 MUAMERA SRNA, J.K.P. VOODOO I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO .....	35

### Popis tabela:

TABELA 4-1 MATRICA KOMENTARA SA ODGOVORIMA I OBRAZLOŽENJIMA.....	6
--	---

## **1 Opće informacije o provedenoj javnoj raspravi**

Naručilac Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, (Plan upravljanja 2022.-2027.), "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (AVP Sava), je pripremila Radni plan i rokove za pripremu i usvajanje Plana upravljanja 2022. – 2027. u januaru 2019. godine.

Radnim planom je predviđeno deset aktivnosti a izrada dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama predstavlja drugu, koju je potrebno objaviti javnosti u januaru 2020. godine. Shodno tome angažirani tim konsultanata je izradio navedeni dokument, koji je usvojen od strane Komisije za praćenje realizacije Plana upravljanja 2022.-2027. formirane od strane stručnjaka različitih oblasti upravljanja vodama iz AVP Sava.

Prema aktivnostima vezanim za izradu nacrta Plana upravljanja 2022. – 2027. od velike važnosti je da se pregled pitanja od značaja za upravljanje vodama, a koji se izrađuju u okviru navedenog nacrta Plana upravljanja, predstavi zainteresovanoj i stručnoj javnosti. Ovaj dokument predstavlja jedan od ključnih osnova za definisanje ciljeva upravljanja vodama i programa mjera u narednom planskom periodu.

## **2 Cilj i program javne rasprave**

Cilj javne rasprave je da se svi dionici upoznaju sa stanjem u oblasti voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH te razmotre aktuelni problemi i izazovi koji su pred sektorom voda u narednom planskom periodu.

Javna rasprava je obuhvatala dvije aktivnosti:

- Prezentaciju sadržaja nacrta Značajnih pitanja upravljanja vodama i diskusija o istim;
- Odgovori na dostavljene pismene komentare, primjedbe i sugestije javnosti

AVP Sava je organizovala javnu raspravu dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama, dana 21.01.2020.godine sa početkom u 11 sati, u Hotelu IBIS STYLES, Džemala Bijedića 169A, u Sarajevu.

Poziv je objavljen na službenoj web stranici AVP Sava zajedno sa nacrtom dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama. Pored toga, pismene pozivnice su dostavljene na 250 adresa (pozvani su predstavnici državnih, federalnih i kantonalnih institucija, općine/gradovi, Savjetodavno vijeće za vode, zagađivači/korisnici voda, nadležne institucije Republike Srpske i Brčko Distrikta, akademска zajednica, naučne institucije, nevladin sektor, predstavnici medija...), a prisustvovalo je oko 150 sudionika.

U okviru procesa javne rasprave javnosti je omogućeno i davanje komentara, sugestija, primjedbi na objavljeni dokument u formi pismenih podnesaka, koristeći se obrascem navedenom u Prilogu 1, ili u slobodnoj formi, na adresu: e-mail: [planupravljanja@voda.ba](mailto:planupravljanja@voda.ba) kao i poštansku adresu Naručioca Plana upravljanja 2022.-2027.: Agencija za vodno područje Save, Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo.

Rok za dostavljanje komentara na prezentirani dokument je bio 28.02.2020. godine.

## **3 Zapisnik provedene diskusije u okviru javne rasprave**

Javna rasprava je otvorena uvodnim obraćanjem g. **Sejada Delića**, direktora AVP Sava, koji je pozdravio sve prisutne te dao uvodne informacije o programu sastanka. G. Delić je naglasio da Plan

upravljanja 2022.-2027. nije plan samo Agencije nego je i plan u kojem treba da učestvuju sve institucije kako u izradi tako i u realizaciji.

Nakon kratkog obraćanja g. Delića, gđa. **Anisa Čičić – Močić**, iz AVP Sava, je pozdravila prisutne uz molbu da svi uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi ali i u periodu do 28.02.2020 godine do kada se na adresu AVP Sava mogu dostaviti pisani komentari i prijedlozi za dopunu nacrtu dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama kako bi dokument bio što sveobuhvatnije izrađen.

Nakon toga gđa. Čičić – Močić se osvrnula na prvi planski period Plana upravljanja 2016.-2021., izrađen sa skromnim studijskim podlogama ali i dalje zavidnog kvaliteta. Plan upravljanja je još uvijek u periodu realizacije te se svake dvije godine priprema Izvještaj o implementaciji programa mjera. Ovaj izvještaj je već izrađen za godine 2016. i 2017., a u toku je priprema istog izvještaja za 2018.i 2019. godinu. U svom obraćanju je istakla i naredne aktivnosti i vremenski raspored pripreme i usvajanja Plana upravljanja 2022.-2027. Na kraju obraćanja je još jednom naglasila da Plan upravljanja koji je u pripremi je Plan koji će realizovati institucije na općinskom, kantonalmom i federalnom nivou, stoga je od izuzetnog značaja da se sve institucije uključe u njegovu izradu putem korisnih komentara i sugestija.

Potom je g. **Adnan Bijedić**, iz Zavoda za vodoprivredu d.d., Sarajevo, predstavio dokument Značajna pitanja upravljanja vodama, koji je ujedno i prvi dokument za javnu raspravu, a kojim se ukazuje na ključne ciljeve – vizije upravljanja vodama. U svom izlaganju, g. Bijedić je predstavio 10 značajnih pitanja i 4 potencijalno značajna pitanja i istakao je potrebu intenziviranja monitoringa na vodnim tijelima i potrebu uvođenja monitoringa riječnog sedimenta, kao dijela redovnog monitoringa voda.

Nakon završene prezentacije uslijedila je diskusija:

**G. Mirko Šarac**, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar, je također istakao da je Plan upravljanja plan cjelokupne zajednice i da je bitno da prisutni osjete da je ovo zaista njihov Plan. Pohvalio je posjećenost skupa što govori da je javnost prepoznala značaj teme upravljanja vodama. Osim toga, pohvalio je i detaljno obrađena značajna pitanja i uporedio ih sa značajnim pitanjima Agencije za vodno područje Jadranskog mora. G. Šarac je naveo da je AVP Jadranskog mora u ovom koraku definirala ekološki potencijal kao značajno pitanje, te da je povećanje stupnja priključenja stanovništva na sisteme javnog vodosnadbijevanja uvedeno u Plan upravljanja te agencije, kao nulta mjera.

Navodi i da je teško ispuniti sve zahtjeve EU Okvirne direktive o vodama i da je najbitnije postaviti realne i dostižne ciljeve, kao i program mjera, jer su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju istih.

**Gđa. Zijada Redžić**, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, se nadovezala na komentar g. Mirka Šarca i rekla je da će Ministarstvo dostaviti sve svoje komentare, te je pohvalila Agenciju i konsultante koji su radili na izradi ažuriranja Plana. Skreće pažnju da pri ažuriranju Plana upravljanja ne budemo preambiciozni kao u prvom planu. Gđa Redžić je potom napomenula da su u prethodnom periodu izrađeni Planovi za provođenje direktiva (eng. Directive Specific Implementation Plan - DSIP), kao i akcioni planovi provođenja DSIP (APID) dokumenta kada je u pitanju transpozicija direktiva vezanih za kvalitet površinskih voda, vodu za piće, otpadne vode i zaštitu od poplava, ali da još uvijek nisu usvojeni. Još uvijek nisu jasno određene ni aglomeracije, gdje se još uvijek čeka na aktivnost MVTEO, odnosno programa IPA II, stoga ne treba biti preambiciozan.

**G. Mirsad Mujić** iz općine Lukavac je postavio pitanje vezano za problematiku jezera Modrac koje je prvo bitno formirano zbog privrede, a sada je turistički kapacitet Tuzlanskog kantona, dok se u posljednjih desetak godina koristi kao izvor pitke vode. Pitao je zašto jezero Modrac nije u prvoj nego u drugoj kategoriji, zatim zašto objekti oko jezera ne mogu dobiti vodne dozvole i da li će se odrediti granica vodnog dobra. Osim ovih pitanja, g. Mujić je naveo i problematiku rudnika Banovići koji pušta jalovinu u jezero Modrac.

Gđa. Čišić – Močić je dala riječ nadležnom Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ispred kojeg se obratio **g. Amer Husremović** koji je naveo da je jezero trebalo biti zaštićeno prije par godina, te da je po tom pitanju izrađena i studija za potrebe EBRD finansiranja, međutim Tuzlanski kanton nije želio podržati projekat u tom momentu. Naveo je i da je lokalna zajednica pokazala interesovanje da jezero bude uključeno u prvu kategoriju vodotoka, ali da je ipak za stanovništvo bolje da jezero ostane drugoj kategoriji zbog lakše legalizacije objekata u njegovoj blizini. Za ovakve aktivnosti su potrebna značajna finansijska sredstva. Kao primjer je naveo uređaj za tretman otpadnih voda u Živinicama, koji se sada susreće sa problemima u finansiranju, jer je cijena korištenja i odvodnje voda ostala uglavnom ista i nedovoljna za održivost ovog postrojenja. Nakon toga je naveo kako je potreban pristup EU fondovima da bi se osigurali infrastrukturni poticaji, te kao ključno pitanje u ovome navodi problem obezbjeđenja finansija.

**G. Nedžad Mekić** iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo je prvenstveno pohvalio dosadašnji rad na ažuriranju Plana upravljanja i istakao je da je obaveza svih kantona da učestvuju u izradi istog. Istakao je da prezentacija nije pripremljena kako bi trebalo, jer on nije nigdje prepoznao Kanton Sarajevo. Istakao je da pomenuta Studija dugoročnog snabdijevanja vodom nije korektna, jer se ne odnosi konkretno na Kanton Sarajevo, te je predložio sastanak između AVP Sava, konsultanata i predstavnika Kantona. Osim toga, dao je primjedbu na sastav komisije koja učestvuje u praćenju izrade Plana upravljanja, jer predstavnici kantona nisu članovi te komisije. Naveo je da situacija u Kantonu Sarajevo nije ista kao u nekim drugim kantonima, koji su se naveli u primjerima prilikom prezentacije, jer kapacitet izvorišta u Kantonu Sarajevo nije veliki stoga je potrebno planiranje zahvatanja vode iz novih izvorišta.

Gđa. Čišić – Močić je odgovorila da je pomenuta komisija sastavljena od stručnjaka iz AVP Sava, a informacija o Radnom planu i rokovima za pripremu i usvajanje plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022. – 2027.) je poslan svim institucijama, u januaru 2019. godine, od kojih su očekivali komentar, ali do sada nisu dobili nikakvo izjašnjenje. Za pomenutu Studiju dugoročnog snabdijevanja vodom, Agencija je također potraživala podatke od općina/gradova na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, i spremila je upitnike, ali samo dvije trećine općina/gradova su dostavile odgovore. Studija je shodno tome izrađena na bazi raspoloživih podataka. Nakon toga je još jednom zamolila da se svi komentari, vezani za izradu ažuriranog Plana upravljanja, dostave u pismenoj formi.

**G. Edin Bijedić**, predstavnik gradske uprave Zenica, je izrazio zabrinutost i postavio pitanje o klimatskim promjenama i naveo je da imamo problem sa hidrološkim ciklusima i da su poplave veliki problem koji prijeti svake godine, te da su šume bitan faktor u regulaciji tog problema. Postavio je pitanje kako ćemo se mi zaštititi od klimatskih promjena i kakva je mogućnost zaštite šuma.

G. Adnan Bijedić je istakao kako je to problem koji nas prati u svim oblastima i kako su klimatske promjene navedene u značajnim pitanjima, te kako se mora pronaći način da se aktivnosti vezane za tu oblast sprovode. Naveo je također da poplave nisu obrađene u Planu upravljanja, jer po ZOV-u nisu predmet ovog plana.

**G. Senaid Fočić**, JP Komunalac Tuzla, je konstatovao da su oni ti koji ugrožavaju i onečišćavaju vode jer nemaju prečistač, ali da se planira izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda. Naveo je kako je Agencija trebala predstaviti sa koliko sredstava raspolaže od prihoda od vodnih naknada.

**G. Mirko Šarac** iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora je opet zatražio riječ i dodao da je velika šteta što „drugi“ Plan upravljanja nema uključeno pitanje poplava i stratešku procjenu uz nadu da će za naredni ciklus ti dijelovi biti uključeni u izradu dokumenta.

**G. Sanel Buljubašić**, JP Vodovod i kanalizacija, Srebrenik je iskazao zadovoljstvo činjenicom da se neki podaci kontinuirano prate, ali bi htio da se ta situacija poboljša i proširi na veći broj parametara. Zamolio je da se pomognu preduzeća koja imaju želju i volju da rade, ali nemaju dovoljno resursa za to, te je kao rješenje naveo preraspodjelu novca od vodnih naknada za tu svrhu.

**Gđa. Muamera Srna**, KJKP Vodovod i kanalizacija, Sarajevo, postavila je pitanje da li se prezentirani procenat priključenosti stanovništva, od 54%, odnosi na stanovništvo koje je priključeno na kanalizaciju koja završava sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda. Također je postavila pitanje šta podrazumijeva smanjenje biološkog minimuma, konkretno za Sarajevsko polje.

G. Bijedić je naveo da je spomenuti procenat od 54% prosječni procenat priključenosti stanovništva na kanalizaconu mrežu sa postrojenjem za tretman otpadnih voda, što je samo ilustracija nedovoljne priključenosti. Navodi da se drugo pitanje gđe. Muamere Srne tiče procedure koja se sastoji od hidrološke i biološke metode koje zajedno definiraju ekološki minimum. Isti je urađen za rijeku Bosnu, ali još nisu propisane mjere za novi ciklus Plana upravljanja.

**G. Slaviša Savić** iz JU Vode Srpske je pohvalio i podržao sve dosadašnje i sve buduće aktivnosti i naglasio je da su od velike važnosti horizontalna i vertikalna saradnja institucija u aktivnostima, izradama studija i planovima monitoringa između svih relevantnih institucija. Također je naglasio i finansijski problem realizacije mjera te zaželio sreću u tom koraku.

**G. Mladen Klepić** iz Bihaća je postavio pitanje o dugoročnom planu sa muljem koji nastaje na tretmanima otpadnih voda.

G. Bijedić se složio da je to ozbiljan problem i da su u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora to postavili kao značajno pitanje. Naveo je i kako postoje mogućnosti za odlaganje i korištenje mulja u Bosni i Hercegovini u sektoru poljoprivrede, hortikulture i šumarstva, zatim postoji i opcija spaljivanja mulja u cementarama u Kaknju i Lukavcu.

Gđa. Zijada Redžić je dodala da Zakon o upravljanju otpadom reguliše pitanje odlaganja mulja, ali da ne postoje propisi koji povezuju stabilizaciju i upravljanje muljem u svrhu njegove dalje distribucije. Navodi i kako ovo treba biti značajno pitanje. G. Sanel Buljubašić iz JP ViK Srebrenik se nadovezuje na komentar i navodi da je značajan problem nepostojanje prethodno spomenutog pravilnika, te da postoje trenutno dva pravilnika koja regulišu pitanje upravljanja mulja koji su u suprotnosti, što na koncu dovodi do velikih finansijskih troškova i nemogućnosti adekvatnog zbrinjavanja mulja.

Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save, g. Delić zatvorio je sastanak zahvaljujući se svim učesnicima na prisustvu i učešću u diskusiji.

Javna rasprava je završena u 14:30.

Dnevni red, fotografije i prezentacije sa javnog skupa organizovanog s ciljem prezentacije nacrt-a Značajnih pitanja upravljanja vodama date su u [Prilozima 2, 3 i 4](#).

#### 4 Pitanja, komentari i odgovori na prezentirani dokument

U periodu trajanja procesa javne rasprave pristigla su pismena pitanja/komentari od slijedećih subjekata:

- Solana d.d Tuzla;
- Općina Olovo;
- Federalno ministarstvo okoliša i turizma;
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
- J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Odgovori na dostavljene komentare su predstavljeni tabelarno u nastavku:

**Tabela 4-1 Matrica komentara sa odgovorima i obrazloženjima**

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
1	<b>Solana d.d.Tuzla</b>	<p>Na osnovu poziva na javnu raspravu nacrta dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama u sklopu izrade nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH (2022.-2027.) koja je održana u Sarajevu dana 21.01.2020.godine sa početkom u 11:00 sati, te započetih aktivnosti vezanih za pripremu Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH. Sastanku i prisustvovanju prilikom prezentacije i rasprave odazvala se i Solana d.d. Tuzla.</p> <p>Ono što zanima privrednike sa područja regije Tuzla jeste trenutno postavljena granica sadržaja hlorida na ispustu u recipient, u ovom slučaju u rijeku Jalu i Spreču, te mogućnost povećanja granice iste.</p> <p>Trenutno postavljena granica je 250 mg/l, što je izrazito niska vrijednost i vrlo neprihvatljivo za nas, uzimajući u obzir tehnologije sa kojima raspoložemo, kao i činjenicu da su najveća nalazišta prirodne kamene soli upravo na</p>	<p>Ovo pitanje treba rješavati kroz izradu Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.</p> <p>Prema čl. 55 ZoV na prijedlog federalnog ministra nadležnog za okoliš Vlada Federacije BiH donosi propis o graničnim vrijednostima zagađujućih materija u otpadnim vodama i drugim zahtjevima kada je u pitanju ispuštanje otpadnih voda u površinske vode tako da se inicijativa za izmjene propisa iz ove oblasti treba uputiti prema nadležnom ministarstvu.</p> <p>Granične vrijednosti za otpadne vode se uspostavljaju prema preporukama dokumenata o najbolje raspoloživim praksama, kao i primjerima drugih Evropskih zemalja. Uredba ne može da obuhvati niti uzeti u obzir karakteristike prihvatnog vodnog tijela, jer je situacija specifična za svako vodno tijelo.</p> <p>Usporedba sa vrijednostima morske vode ne stoji.</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>ovom području ispod same površine zemljine kore, što samo po sebi ima uticaj na salinitet voda u prirodi.</p> <p>Naša pitanja, odnosno zahtjevi bi bili sljedeći:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mogućnost pomjeranja granice sadržaja hlorida na ispust u rijeku Jalu sa 250 mg/l (0,25 g/l) na veću vrijednost, ali ne manju od 7.500 mg/l (7,5 g/l), što je opet daleko manja vrijednost nego salinitet drugih voda u okolini Tuzle, a pogotovo morske vode.</li> <li>2. Prilikom vršenja kontrole, razmotriti mogućnost da se uzimanje uzorka, umjesto na lokaciji recipijenta u vodotok, vrši nizvodno od trenutnog ispusta minimalno 100 - 150 m, odnosno da se istovremeno uzorkovanje i užvodno prije samog ispusta u recipijent od minimalno 50 m, kako bi se moglo vršiti upoređivanje i tačno utvrđivanje uticaja privrednog subjekta na okoliš.</li> </ol>		
2	<b>Općina Olovo</b>	<p>Opština Olovo, kao lokalna zajednica, jako je zainteresovana za izradu Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.), te koristimo priliku da uputimo svoje primjedbe i sugestije i nadamo se da ćeste iste prihvati sa najboljom namjerom. Iste</p>		

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>ćemo pokušati konkretizovati u nastavku:</p> <p>a) Naslov 4.1 POVRŠINSKE VODE Odjeljak 4.1.4 Hidromorfološke promjene podnaslovi Promjene hidrološkog režima i Budući infrastrukturni objekti: U ova dva podnaslova su pomenuți mogući negativni uticaji na hidrološki režim VT-a u smislu prekomjernih vodozahvata, hidroenergetike i akumulacija što u biti i može predstavljati problem ukoliko se ne primjenjuju dobre prakse. Mišljenja smo da je ovaj segment šturo obrađen bez konkretnih elemenata i bojim se da će samo poslužiti kao dokument kako bi se sve aktivnosti koje se tiču VT-a prikazale kao negativne, a što naravno ne može biti tačno. Antropogeni uticaji na Krivaju u biti je uvijek negativan. Međutim, ako se svakom zahtjevu priđe ozbiljno, sa namjerom da se vodotok zaštiti u potpunosti ili da se taj negativni uticaj svede na najmanju moguću mjeru, to onda ne bi trebalo predstavljati problem. Trenutno u dolini rijeke Krivaje, na području općine Olovko, živi 6.000 stanovnika koji na direktni ili indirektni način vrše uticaj na rijeku Krivaju. Bilo bi neozbilno očekivati da se sve aktivnosti na ovom prostoru zaustave kako bi se ovo VT zaštitilo. Prema tome, mi sugeriramo da bi u Planu upravljanja vodama trebalo predvidjeti i obuhvatiti sve sadašnje i buduće aktivnosti unutar lokalne zajednice i omogućiti da se iste razvijaju, a pri tome vodeći računa da se</p>	<p>Općina Olovko je dala komentare na već doneseni Plan upravljanja za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016-2021). Dostavljeni komentari ne odnose se na nacrt dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama, već na izmjene prostorno-planske dokumentacije, a što nije predmet niti može biti preporučeno Planom upravljanja. Planovima upravljanja vodama (u skladu s EU-ovim ODV-om i ZoV FBiH) se ne optimizira korištenje voda nego se kreira okvir/platforma za njihovo održivo korištenje kroz obezbjeđivanje dugoročne zaštite njihovog kvaliteta i kvantiteta. Donošenje novog Prostornog plana je ključ za dalje razrade svih aspekata planiranja i korištenja prostora, pa samim tim i dijela koji se odnosi na hidrosferu.</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>kvalitet voda zaštiti i sačuva, pa čak i unaprijedi u odnosu na postojeće stanje.</p> <p>Na kraju krajeva, sigurno je da će kvalitet vode rijeke Krivaje, kada je u pitanju opština Olov, najviše ovisiti o brizi njenih građana i spremnosti lokalne zajednice da uložiti značajna finansijska sredstva na uklanjanju svih uzroka koji trenutno negativno utiču na kvalitet ovog VT</p>		
2.1		<p>b) 4.4 POVEĆANJE PROCENTA OBUVATA STANOVNIŠTVA JAVNIM VODOVODnim SISTEMIMA:</p> <p>Kada je u pitanju ovaj segment upravljanja vodama zainteresovani smo iz razloga što su važećim PP RBiH predviđene vještačke akumulacije Buk i Kamenica na području opštine Olov. Vještačke akumulacije sa pratećim hidroenergetskim postrojenjima Buk i Kamenica na rijeci Krivaji planirane su u cilju prevođenja voda rijeke Krivaje u sliv Spreče, a sa namjenom vodosnabdijevanja, regulisanja režima voda i proizvodnju električne energije. Smatramo da ste najpozvaniji kada je u pitanju ova problematika da date i najtačniji sud i prijedlog rješenja koji bi išao u pravcu konačne deblokade izrade PP opštine Olov.</p> <p>Naime, predviđene akumulacije sa njihovom namjenom su jedina zapreka izrade PP opštine Olov jer niti jedan do sada zvanični subjekt na sebe nije htio preuzeti odgovornost da se ova dilema otkloni.</p> <p>Kako je Vašom Studijom (avgust 2019. godina) utvrđeno da je</p>	<p>Studijom vodosnabdijevanja jeste kreiran scenario po kojem, za određenu promjenu standarda potrošnje vode stanovništva i privrede i za određeni plan smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima, svaki općinski centar na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, može koristiti sadašnje vodne resurse u narednih 50 godina, bez formiranja novih.</p> <p>Međutim, odluke o formiranju grupnih-regionalnih vodovoda se ne donose samo na takvim postavkama, što će Planom upravljanja biti opisano.</p> <p>S toga, Studija vodosnabdijevanja ne može poslužiti kao odlučujući argument za donošenje odluke o ukidanju potrebe za formiranje akumulacija Buk i Kamenica, ali je bitan dio analitičko-dokumentacione osnove za donošenje takvog prijedloga i dokaza o opravdanosti i utemeljenje za takvo nešto.</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>osigurano vodosnabdijevanje do 2050. godine, pa i za tuzlansku regiju, od Vas očekujemo da isto tako kažete da je bespotrebno za ovaj period planirati ili ostaviti na snazi planirane akumulacije jer osim što usporavaju i remete život građana Olova nikakav drugi pozitivan efekt tako stanje ne proizvodi.</p> <p>Nadamo se da ćete u budućem Planu upravljanja vodama (2022.-2027.) Vi insistirati da se planirane akumulacije sa ovom namjerom brišu.</p>		
2.2		<p>c) 5.2 NEREGULISANO ODLAGANJE RUDARSKOG OTPADA:</p> <p>Kada je u pitanju Rudnik olova u Olovu, kojem je u ovom odjeljku posvećena pažnja, sugeriramo sljedeće: da Agencija izrazi svoj jasan stav prema ovim aktivnostima u Planu upravljanja vodama (2022.-2027.) na način kojim bi se u potpunosti zaštitio kvalitet površinskih i podzemnih voda na ovom prostoru. S obzirom da je riječ o statreškom dokumentu unaprijed bi trebalo odrediti u kojem obimu bi se moglo razvijati sve rudarske aktivnosti a da ne bi došlo do štetnog uticaja na okoliš.</p> <p>Agencija je i do sada bila nadležna, kroz izdavanje vodnih akata, da ograniči obim rudarskih aktivnosti, ali smatramo da bi to trebalo navesti i u pomenutom Planu upravljanja vodama (2022.-2027.) sa više detalja i informacija.</p>	<p>Neregulisano odlaganje rudarskog otpada prepoznato je kao potencijalno značajno pitanje koje će se detaljnije obraditi kroz ažuriranje Plana upravljanja vodama.</p> <p>U postupku rada rudnika i eksploataciji mineralnih sirovina, te njihove prerade, neminovno se javljaju negativni učinci na okoliš, pa i na površinske i podzemne vode u vidu ispuštanja procjednih voda sa odlagališta, oborinskih onečišćenih voda i specifičnih uticaja na režim voda.</p> <p>Kroz ograničenja i obaveze koji se propisuju vodnim aktima propisati će se uslovi ispuštanja onečišćenih otpadnih koje dospievaju sa odlagališta rudarskog otpada, a sve u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, Sl. novine FBiH br.101/15, 1/16, 101/18.</p> <p>Vodnim aktima se propisuju i uslovi koje korisnik prava iz vodnog akta mora poštovati u cilju smanjenja specifičnih uticaja na režim površinskih i podzemnih voda.</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
3	<b>Federalno ministarstvo okoliša i turizma</b>	<p>Vašim aktom broj 20-1378/19 obavijestili ste ovo federalno ministarstvo da će se održati javna rasprava u vezi nacrtu dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama u sklopu izrade nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH (2022-2027).</p> <p>Obzirom da navedeni dokument predstavlja jedan od ključnih osnova za definisanje ciljeva upravljanja vodama te samog programa mjera za razdoblje 2022-2027, potrebno je da se ima u vidu sljedeće:</p> <p>U skladu sa Akcionim planom Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018) , Federalno ministarstva okoliša i turizma provelo je sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlada Federacije je usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o provedenim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša za period 2008.-2018. godine, Vladin broj: 73/2019 od 28.1.2019. godine kojim je dat presjek provedenih aktivnosti za sve kompotne okoliša i to: upravljanje otpadom, zaštita prirode, zaštita zraka i zaštite zemljишta (sa uloženim sredstvima iz Budžeta Federacije</li> </ul>		

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>BiH, kao i inostranim sredstvima).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napominjemo da su zadate aktivnosti nastavljene sa realizacijom i u 2019. godini, te je u zaštitu okoliša investirano 1.550.000,00 KM.</li> </ul>		
		<p>Nadalje, u vezi nacrt ažuriranog Plana upravljanja mišljenja smo da je potrebno isti dopuniti kako slijedi:</p> <p>Član 26. Stav 5 Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06 Program mjera, definisano je:</p> <p><i>Ako se na osnovu monitoringa ili drugih podataka utvrdi da ciljevi iz strategije i planova upravljanja vodama za pojedino vodno tijelo neće biti dostignuti, Federalno ministarstvo utvrdit će razloge, pregledati i provjeriti izdate dozvole i koncesije, pregledati i prilagoditi programe monitoringa, te predložiti Vladi Federacije da usvoji dodatne mјere, uključujući i određivanje strožijih graničnih vrijednosti za opterećenje voda.</i></p> <p><b>Obrazloženje:</b> Predlažemo da se u okviru ažuriranog plana upravljanja kao jedna od mјera usvoji i izrada metodologije izračunavanja strožijih graničnih vrijednosti za industrije, koje se nalaze na vodnom tijelu u lošem stanju.</p> <p>Ovakvu metodologiju treba da izradi institucija koja ima uvid u rezultate monitoringa površinskih voda, ali i otpadnih voda, vodne dozvole i koncesije. Izradom metodologije biće moguće provesti član 26, stav 5</p>	<p>Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dalo sugestije u vezi sa mјerama –izradom metodologija i graničnim vrijednostima za industriju i indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemlje, a ne na dokumet Značajna pitanja upravljanja vodama.</p> <p>Program mјera će biti sastavni dio nacrtu Plana upravljanja 2022-2027, te će se dostavljeni prijedlog razmatrati u fazi njegove izrade.</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		Zakona o vodama. Takva metodologija će omogućiti predlaganje dodatnih mjera, putem kojih će Federalno ministarstvo moći predložiti Vladi FBiH dodatne mjere.		
		<p>Nadalje, članom 53., stav 5. Opća zaštita voda navedenog zakona: <i>Indirektno ispuštanje otpadne vode u podzemnu vodu dozvoljeno je samo na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i pod zakonskim propisom iz člana 55. stav 1. ovog Zakona.</i></p> <p>Obrazloženje: Granične vrijednosti za indirektno ispuštanje otpadnih voda su jednake ispuštanju u površinski vodotok. Ipak, uticaji mogu da budu dalekosežni, uvezši u obzir potencijalno prehranjivanje akvifera koji se koristi za vodosnadbijevanje.</p> <p>Predlaže se izrada metodologije ocjene uticaja na podzemne vode u slučaju indirektnog ispuštanja otpadnih voda a koja će uključivati način obrade kvantitativnih i kvalitativnih specifičnosti prijemnika i vodnog tijela kojem pripada, specifičnosti ispuštanja otpadnih vode, te druge podatke potrebne za ocjenu uticaja</p>	Granične vrijednosti za ispuštanje voda su definisane Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustav javna kanalizacija i kroz uredbu treba definisati uslove za ispuštanje u podzemne vode.	Ne
4	<b>Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva</b>	<p>U okviru izrade drugih Planova upravljanja vodama za oba vodna područja u Federaciji BiH, prepoznata su značajna pitanja upravljanja vodama koja predstavljaju dominantne probleme i pritiske u dostizanju utvrđenih ciljeva upravljanja vodama, a koja će biti obrađena u Planovima upravljanja vodama za razdoblje 2022. – 2027. godine.</p> <p>Nacrti dokumenata sa</p>		

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>pregledima pitanja od značaja za upravljanje vodama u sklopu izrade Nacrta Planova upravljanja vodama u Federaciji BiH prezentirani su javnosti na radionicama u Mostaru za vodno područje Jadranskog mora, odnosno Sarajevu za vodno područje rijeke Save, a isti su raspoloživi i na web-stranicama Agencija. Obzirom da je definiranje značajnih i potencijalno značajnih pitanja važno za dalju pripremu Planova upravljanja vodama i definiranje programa mjera i aktivnosti koje će se provoditi u planskom periodu, FMPVŠ je izvršilo pregled svakog od dokumenata pojedinačno, ali i uporedni pregled istih i ovim putem dostavljamo zajedničke prijedloge za poboljšanje i usklađivanje dokumenata kojim su definirana Značajna pitanja upravljanja vodama, kao i komentare na pojedinačne dokumente.</p>		
4.1		<p>Generalan komentar je da su navedena značajna pitanja u navedenim nacrtima previše razložena, u odnosu na ciljeve upravljanja vodama i okolišne ciljeve utvrđene Zakonom o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/06) (i ODV-om), a neka od njih se odnose na istu problematiku i potrebno ih je potom osnovu objediniti ili pregrupisati.</p>	<p>U Planu upravljanja 2016-2021. su bila definisana značajna i, zbog nedostatka adekvatnih podataka, potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama. Realizacijom određenih mjera definisanih u prvom planskom ciklusu urađene su određene studije kojima se došlo do nedostajućih podataka, na osnovu kojih su pojedina potencijalno značajna pitanja prešla u značajna.</p>	Ne
		<p>Značajna pitanja će se razlagati na pripadajuće segmente i problematiku kroz Plan upravljanja 2022.-2027. godina, odnosno Program mjera definiran Planom, pa je slijedom toga prijedlog da se ista</p>	<p>Ekonomski analize korištenja voda, koje su provedene za potrebe izrade Plana upravljanja 2016. – 2021., jasno ukazuju da je sadašnji nivo povrata troškova vodnih usluga, koji ostvaruju komunalna preduzeća,</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>revidiraju i grupišu gdje god je to moguće.</p> <p>Kao primjer se može uzeti značajno pitanje broj 7.</p> <p>Nedovoljan povrat troškova vodnih usluga i broj 8. Povećanje procenta obuhvata stanovništva javnim vodovodnim sistemima za vodno područje rijeke Save, pa se predlaže obuhvat problematike vodnih usluga u zajedničko pitanje broj 7.</p>	<p>nedovoljan da obezbijedi njihovo samostalno poslovanje i primjenu ekonomske cijene vode. Ovim planom daće se konkretnе mjere i aktivnosti na rješavanju ovog pitanja.</p> <p>S druge strane pitanje Povećanja procenta obuhvata stanovništva javnim vodovodnim sistemima, za vodno područje rijeke Save, tretira drugu problematiku i propisaće se druge mjere i aktivnosti za njegovu realizaciju.</p> <p>S obzirom da su u pitanju različite problematike/pitanja, ista nije moguće grupisati.</p>	
4.2		<p>Uzimajući u obzir rezultate realizacije Planova upravljanja 2016.-2021. godine, povećanje broja značajnih pitanja može stvoriti dodatne obaveze za koje nije sigurno kako će biti realizirane. Broj značajnih pitanja za vodno područje rijeke Save trebao bi da ostane na broju iz prošlog Plana upravljanja 2016.-2021. godina.</p>	<p>Povećanje broja značajnih pitanja u ovom planskom ciklusu je rezultat sprovođenja pojedinih mjera definisanih u Planu upravljanja 2016-2021, a ne rezultat nametanja "dodatah obaveza za koje nije sigurno kako će biti realizirane". Sva pitanja koja su bila i u prvom planu su prepoznata i u drugom, a sve u skladu sa inoviranim podacima i studijama.</p>	Ne
4.3		<p>U oba dokumenta bi pitanje Kvalitativno i kvantitativni aspekti upravljanja riječnim sedimentom trebalo uključiti u hidromorfološke promjene, uz napomenu da, među aktivnostima na kojim treba raditi po ovom značajnom pitanju, treba navesti između ostalog i obavezu monitoringa kvaliteta sedimenta (posebno na teške metale, policiklične aromatske ugljikovodike (PAH-ovi) itd., sa tim da je potrebno izvršiti izmjenu Odluke o karakterizaciji u skladu sa ovim pitanjem).</p>	<p>Pitanje upravljanja sedimentom je posebno definisano i u međunarodnim planovima upravljanja Save i Dunava.</p> <p>Pitanje upravljanja riječnim sedimentom je, kao značajno, prepoznato Planom upravljanja 2016.-2021., ali se zbog nedovoljne istraženosti, manjka pouzdanih podataka i nepostojanja legislative moralo svrstati u grupu „potencijalno značajnih“.</p> <p>Treba naglasiti da se upravljanje riječnim sedimentom bazira na rezultatima monitoringa, kvantiteta i kvaliteta sedimenta. U dosadašnjem je periodu, po provođenju mjera po ovom potencijalno značajnom pitanju,</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
			<p>koncem 2018. urađena Studija transporta riječnog sedimenta za podsliv rijeke Bosne u Federaciji BiH. Sastavni dio te studije je nacrt podzakonskog akta za regulisanje pitanja upravljanja riječnim sedimentom, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu. Hidromorfološke promjene su jedan od efekata nepotpunog upravljanja riječnim sedimentom te se ovo pitanje ne može podvesti samo pod tu temu.</p> <p>Izmjena/dopuna Odluke o karakterizaciji je jedna od mjera iz Plana 2016-2021.</p>	
4.4		Takođe smo mišljenja da je većina značajnih i potencijalno značajnih pitanja ista za oba vodna područja, pa predlažemo da se oba dokumenta usklade i u tom kontekstu.	Problemi na slivnom području Save i Jadranskog koliko god su slični, imaju i posebne specifičnosti, te se s toga ne mogu u potpunosti uskladiti.	Ne
4.5		Predlažemo da se Jačanje vertikalne i horizontalne međusektorske koordinacije za oba vodna područja definira kao jedno od potencijalno značajnih pitanja, uz uvažavanje da se neke aktivnosti provode uz podršku UNDP projekta, ali da je jača i vertikalna i horizontalna međusektorska koordinacija uslovljena njenim formaliziranjem kroz pravne akte i osiguranjem njihove provedbe (primjer propisa o dobroj poljoprivrednoj praksi).	<p>Jačanje vertikalne i horizontalne međusektorske koordinacije jeste jedno od potencijalno značajnih pitanja upravljanja vodama.</p> <p>U planu upravljanja za vodno područje rijeke Save u FBiH (2022-2027) i koristiće sve rezultate projekata koji se rade u BiH, a koji se tiču ove problematike.</p>	Ne
4.6		Obzirom da problematika prilagođavanja klimatskim promjenama nije navedena kao značajno ili potencijalno značajno pitanje, smatramo da, ukoliko konsultant neće u okviru plana razmatrati prilagođavanje klimatskim promjenama kao	U dokumentu Značajna pitanja upravljanja vodama je navedeno da se Prilagođavanje klimatskim promjenama ne izdvaja kao (potencijalno) značajno pitanje jer se radi o nizu mjera koja će se planirati u vidu: intenzivnijeg monitoringa, racionalnom	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		poseban scenario pri definiranju pojedinih mjera i aktivnosti u programu mjera, onda svakako prilagođavanje klimatskim promjenama treba uključiti kao potencijalno značajno pitanje, uz napomenu da će važan dio ovog pitanja biti obuhvaćen kroz planove upravljanja poplavnim rizikom.	potrošnjom voda u svim oblastima, smanjenjem gubitaka, boljom saradnjom sa sektorima šumarstva, poljoprivrede i prostornog planiranja. Zbog toga problematika prilagođavanja klimatskim promjenama nije posebno navedeno kao značajno ili potencijalno značajno pitanje, jer se provlači kroz skoro sve aktivnosti Plana upravljanja.	
		Komentari na dokument značajna pitanja upravljanja vodama na vodnom području rijeke Save:		
4.7		<ul style="list-style-type: none"> <li>Definicije koje se već nalaze u Zakonu o vodama ne treba ponavljati.</li> </ul>	Za bolje razumjevanje samog dokumenta definicije su neophodne.	Ne
4.8		<ul style="list-style-type: none"> <li>Značajno pitanje broj 3. Zagađenje površinskih voda prioritetnim i specifičnim materijama, preformulirati u „zagađenje površinskih voda opasnim i prioritetnim materijama“ radi usklađivanja sa odredbom članom 55. Zakona o vodama; Obzirom na okolišni cilj iz člana 30. stav 1. tačka 5. Zakona o vodama treba ključni cilj/viziju definisati u skladu sa tom odredbom, što će imati i uticaj na mjere i aktivnosti koje će biti definisane u programu mjera Plana upravljanja vodama.</li> </ul>	U Dodatku X ODV-a data je lista prioritetnih supstanci, a koja je transponovana u domaću legislativu: Odluka o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda, (Sl. novine FbiH, br.1/14), Prilog 6: Specifične zagađujuće materije koje treba uključiti pri procjeni ekološkog stanja tijela površinskih voda, i Prilog 7: SKO za prioritetne materije i određene druge zagađujuće materije. Neke od tih prioritetnih supstanci sa liste su opasne (hazardne) i one su posebno označene. Ako bi napisali „zagađenje površinskih voda opasnim i prioritetnim materijama“ isključili bi iz analize specifične supstance koje ulaze u ocjenu ekološkog statusa.	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
4.9				
4.10		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poglavlje 4.1.3 – Preliminarni prikaz aktivnosti koje je potrebno provoditi u okviru Plana upravljanja 2022.-2027. - na str. 26., potrebno preformulirati alineju 2. i 3. u kojoj se navodi: „Osnovna aktivnost radi smanjenja unosa prioritetnih supstanci u vodne ekosisteme je primjena BAT tehnologija u industriji.</li> <li>• Primjedba i prijedlog: Obzirom na opasne i prioritetne materije, ovdje se ne radi o urbanim otpadnim vodama niti o industrijskim kompatibilnim urbanim otpadnim vodama. Iz tog razloga, tretman urbanih otpadnih voda i korištenje mulja treba prebaciti u pitanje broj 1. odnosno u poglavlje 4.1.1 - Zagađenje površinskih voda organskim materijama. Ostaviti primjena BAT tehnologija u industriji.</li> </ul>	<p>Alineja 2 će biti preformulisana u: „Zbog unosa prioritetnih supstanci u vodne ekosisteme neophodan je tretman svih tehnoloških otpadnih voda i primjena BAT tehnologija u industriji.“</p> <p>Specifične zagađujuće i prioritetne materije nalazimo u obrađenom mulju sa uređaja za prečišćavanje otpadnih voda aglomeracija.</p> <p>U poglavljiju 4.1.3 govorimo o njegovom, okolišno prihvatljivom odlaganju, odnosno korištenju, imajući u vidu prvenstveno sadržaj teških metala.</p>	Da
4.11		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poglavlje 4.1.3 Zagađenje površinskih voda prioritetnim i specifičnim materijama - preformulirati u skladu sa članom 55. Zakona o vodama slijedeći tekst: "Specifične zagađujuće i prioritetne materije,..."</li> </ul>	Ovo je već obrazloženo u prethodnim komentarima.	Ne
4.12		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kao značajno pitanje predlažemo da se doda problematika zbrinjavanja mulja sa</li> </ul>	Pitanje stvaranja, transporta i okolišno prihvatljivog odlaganja/korištenja obrađenog mulja sa uređaja za prečišćavanje otpadnih voda	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.	<p>aglomeracija je obrađeno u stavci 4.1.3, i indirektno u stavkama 4.1.1 i 4.1.2.</p> <p>Mislimo da nije opravданo kreirati zasebno značajno ili potencijalno značajno pitanje zbrinjavanja obrađenog mulja.</p> <p>Planom upravljanja će se dati procjene mogućih količina obrađenog mulja tokom planskog perioda 2022.-2027., kao i smjernice/ograničenja za njegovo odlaganje/korištenje.</p> <p>U DSIP i APID dokumentima će se uraditi detaljnije analize po ovom pitanju.</p>	
4.13		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Značajno pitanje broj 4. Hidromorfološke promjene (Poglavlje 4.1.4.) - Obzirom na veliki problem izgradnje MHE objekata možda bi bilo dobro da se to pitanje nekako posebno naglaši u ovom dijelu.</li> </ul>	<p>Uticaj MHE biće posebno obrađen kroz poglavlje Analize pritisaka u okviru Plana upravljanja 2022-2027.</p> <p>Dokumentom Značajna pitanja upravljanja vodama su, za navedeno značajno pitanje, navedeni HM pritisci koje MHE izraženo stvaraju na malim vodotocima: (i) prekidi kontinuiteta vodotoka i staništa; i (ii) promjene hidrološkog režima.</p> <p>Potencijalno značajnim pitanjem: Jačanje vertikalne i horizontalne međusektorske koordinacije su, radi dosezanja cilja/vizije: Imati efikasne vertikalne i horizontalne sektorske i međusektorske veze radi saradnje, koordinacije rada i razmjene podataka i informacija, predviđene aktivnosti bolje saradnje sa nivoima kantona, ovlaštenim za izdavanje dozvola formiranja MHE-a pretežno na vodotocima II kategorije.</p> <p>MHE su prepoznate kao jedan od problema (pritisaka hidromorfološkog karaktera) zbog njihove brojnosti i</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
			nekonzistentne kontrole njihovog rada, ali i zbog nedovoljne izučenosti slivova koji su potencijalno interesantni za Investitore iz oblasti energetike. Zbog toga je Plan upravljanja 2016-2021 u poglavljju 11.2 Hidroenergetsko korištenje vodnih snaga kao jedna od mjera data i slijedeća: „privremena zabrana gradnje hidroenergetskih objekata u slivu rijeke Save u Federaciji BiH za period 2016-2021. godina na svim vodotocima sa slivnom površinom manjom od 30 km <sup>2</sup> dok se ne provede adekvatno mapiranje hidromorfološkog statusa spomenutih vodotoka“ .	
4.14		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obzirom na aktuelne aktivnosti i fokus sektora voda kroz SUV FBiH i važeće RBM planove na potrebu unaprjeđenja vodnih usluga izuzetno je važno da se Značajno pitanje broj 7. Nedovoljan povrat troškova vodnih usluga, precizno definira i sagleda u kontekstu EU Direktiva (ODW, DW i UWWD) i naših propisa, te mogućnosti dostizanja ciljeva postavljenih u usvojenim dokumentima EAS BiH i Programu FBiH za EAS BiH. Potrebno je dopuniti tekst „...nivo povrata troškova vodnih usluga, koji ostvaruju komunalna preduzeća, nedovoljan da obezbijedi njihovo samostalno poslovanje,“ sa sljedećim „te</li> </ul>	<p>U dokumentu Značajna pitanja se jasno precizira da se radi o povratu troškova svih vodnih usluga, i u sklopu Ekonomске analize koja će se raditi za Plan upravljanja, svi aspekti koji su navedeni u komentaru će biti obrađeni.</p> <p>Čak i definicija ključnog cilja po ovoj oblasti kaže da će svi aspekti biti pokriveni (primijeniti jasno definiran akcioni plan za poboljšanje povrata troškova od vodnih usluga na način da se obezbjedi samoodrživ rad javnih komunalnih (vodovodnih) preduzeća i punu implementaciju Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC) i Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (2007/60/EU) tokom naredna 4 planska ciklusa, odnosno do 2039).</p> <p>U dokumentu Značajna pitanja nije se moglo pozivati na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Federacije BiH, ali će svi principi</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>zahtijevani kvalitet i obuhvat vodnih usluga na pripadajućem području, održivost pružanja vodnih usluga i održivost vodne infrastrukture kojom JKP upravljaju, obzirom da sadašnje naknade za vodne usluge/tarife ne uključuju sve potrebne elemente uključujući troškove za zaštitu okoliša od urbanih otpadnih voda i propisano stanje površinskih i podzemnih voda"; Vezano za ovo značajno pitanje skrećemo pažnju na definiciju vodnih usluga iz OVD-a koja je preuzeta u članu 1. tačka 57. Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, te odredbe u istom nacrtu date u članu 11. (28b. naknada troškova za vodne usluge), i članu 12. stav 2. (ekonomske analize), čije je usvajanje u PFBiH u toku, a što treba biti usmjerenje za razmatranje ovog pitanja u toku izrade 2. RBM plana.</p> <p>Mišljenja smo da „nivo povrata troškova koji se obezbjeđuje kroz prikupljanje opštih i/ili posebnih vodnih naknada“ ne treba miješati sa pitanjem povrata troškova vodnih usluga, nego treba</p>	povrata troškova i sporovođenja Ekonomske analize biti korišteni u sklopu Ekonomske analize za Plan upravljanja.	

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>govoriti o prisutnom neadekvatnom vrednovanju svakog korištenja voda utvrđenom i kroz ekonomske analize. Bolje vrednovanje značaja vode kao resursa je neophodno promijeniti sistemski što će postepeno dovesti i do adekvatnije visine i obuhvata vodnim naknadama svih korisnika i zagađivača voda, što se još i ne kreće u tom pravcu bez obzira na usvojene principe korisnik plaća i zagađivač plaća.</p> <p>Uz prednje bi trebalo dodati i dio u kojem će se konstatovati da vode nisu adekvatno vrednovane ni kroz koncesione naknade za sve vidove korištenja voda i vodnog dobra, pa se uglavnom za vodosnabdjevanje , ali i za sve druge namjene koje koriste vodu za proizvode koji se prodaju na tržištu npr. industrija, poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja električne energije, ribarstvo i drugo, korisnici nisu striktno obavezani potpisati ugovor i plaćati koncesione naknade, a iz navedenih sredstava se trebaju osigurati prihodi u budžetu iz koji će se pružiti podrška</p>		

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		razvoju vodnih usluga i stanja voda.		
4.15		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provodivost aktivnosti koje se odnose na značajno pitanja broj 9. Strane i invazivne vrste vodne flore i faune je složena jer nije izvjesno na koji način će se spriječiti uvođenje stranih (alohtonih) organizama, odnosno eliminirati negativni efekat, ako će biti nadležan za provođenje mera, koliko bi potencijalno one koštale i iz kojih bi se sredstava finansirale. Ako na ova pitanja već sad nemamo okvirne odgovore onda je bolje da se značajno pitanje broj 9. zadrži kao potencijalno značajno pitanje</li> </ul>	<p>Pitanje invazivnih vrsta prepoznato je i Planom upravljanja 2016-2021 kao potencijalno značajno. Izrada studije definisane u programu mera spomenutog Plana, Inventarizacija i geografska interpretacija invazivnih vrsta u Federaciji BiH koja je pokazala da je podsliv rijeke Save u Federaciji BiH već stanište utvrđenih alohtonih invazivnih biljnih vrsta (vodena kuga) i životinja (ribe: kalifornijska pastrmka, babuška, američki somić, sunčanica; školjka trokutnjača; vrste amfipodnih rakušaca, signalni rak i sl.), te je na osnovu rezultata navedene Studije, ovo pitanje postalo značajno u Planu upravljanja 2022-2027. Programom mera u Planu upravljanja 2022-2027, kao i u Planu upravljanja 2016-2021 za sva pitanja će se definisati šta se sve treba poduzeti i ko je nadležan, pa tako i za ovo pitanje.</p>	Ne
4.16		<ul style="list-style-type: none"> <li>• U cilju redefiniranja broja značajnih pitanja, značajno pitanje broj 10. - Neregulisano odlaganje krutog otpada – predlažemo da se preformuliše u: Problematika procjednih voda deponija (koja će obuhvatiti i neregulisano odlaganje krutog otpada), a zatim doda u dijelu koji se odnosi na kvalitet podzemnih voda (značajno pitanje broj 6.) ili zadržati</li> </ul>	<p>Neregulisano odlaganje krutog otpada je iz potencijalno značajnog pitanja prepoznatog u Planu upravljanja 2016-2020 prešlo u značajno pitanje u ovom planskom period, nakon što je izrada odgovarajuće studije (u 2019. godini) pokazala postojanje velikog broja divljih deponija koje ugrožavaju kako površinske tako i podzemne vode. Navedenom studijom su određeni i tereti zagađenja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda sa neuređenih odlagališta otpada. Odlaganje rudarskog otpada je</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		formulaciju datu u potencijalno značajnim pitanjima iz prvog Plana upravljanja (Neregulirano odlaganje krutog i rudarskog otpada).	još uvijek neistraženo te i dalje ostaje kao potencijalno značajno pitanje.	
4.17		<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 Jačanje vertikalne i horizontalne međusektorske koordinacije - Preformulisati tekst na str. 34. „Vanjski poslovi...“ (nije jasno koji su vanjski poslovi u sektoru voda?).</li> </ul>	Predmetna rečenica glasi: „Vanjski poslovi se ostvaruju putem institucija BiH koje su ovlaštene za sklapanje međunarodnih ugovora čije je provođenje uglavnom odgovornost Entiteta, i BD BiH, u skladu sa smjernicama utvrđenim na nivou Predsjedništva BiH.“ Izvršiće se preformulacija rečenice.	Da
4.18		<ul style="list-style-type: none"> <li>Preformulisati slijedeći tekst na str. 35: „potrebno je nastaviti provedbu aktivnosti predviđenih započetih kroz program mjera Plana upravljanja 2016.-2021., a ostatak teksta izbrisati.</li> </ul>	Za svako značajno i potencijalno značajno pitanje dat je pregled aktivnosti koje se trebaju uraditi. Tako su i za ovo pitanje pobrojane aktivnosti koje treba provesti drugim Planom.	Ne
5	<b>J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo</b>	Pozdravljamo trud i napore Agencije za vodno područje Save koje ulaze u aktivnosti vezane za pripremu Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027). Navedeni plan smatramo i svojim dokumentom, obzirom na sve obaveze koje proističu iz njega za našu kompaniju. Jedan od prvih dokumenata u izradi navedenog Plana je dokument „Značajna pitanja upravljanja vodama u sklopu izrade Plana upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH (2022-2027)“ na koji u nastavku dajemo svoje komentare. Smatramo da ovaj dokument (Značajna pitanja upravljanja		

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		vodama - Nacrt) koji je očito glavni ulazni dokument za izradu Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (za period 2022-2027. godina), mora sadržavati i slijedeće, kako bi bio unaprijeđen u odnosu na prethodni Plan:		
5.1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prijedlog za razmatranje okvirnih obaveza svih subjekata društva, taksativno navedenih državnih organa kojima je prema ZoV obaveza da se bave poboljšanjem i kontrolom negativnih i nekontrolisanih uticaja na vodotoke, jezera i podzemne vode, kao i prijedlog za razmatranje obaveza privrednih društava. I jedni i drugi bi morali sačiniti i dostaviti svoje programe sa planiranim aktivnostima i rokovima za njihovu realizaciju, a sve radi ispunjenja zahtjeva definisanih ZoV i podzakonskim propisima ovog zakona. (Napominjem da privredna društva moraju dostaviti svoje planove, uz zahtjev za izdavanje vodnih dozvola).</li> <li>• Okolišni ciljevi do 2039. navedeni u tabeli 3.1. nisu razrađeni. Predlažem da se daju okvirne aktivnosti pomoću kojih se mogu ostvariti ti ciljevi, te da se navedu nosioci realizacije tih aktivnosti</li> </ul>	<p>Tabela 3.1 predstavlja plan dostizanja okolišnih ciljeva u tri planska ciklusa do 2039. godine i preuzeta je iz Plana upravljanja 2016.-2021. Okolišni ciljevi se dostižu realizacijom mjera definisanih kroz planove upravljanja, gdje se preciziraju i institucije zadužene za provedbu pojedinih mjera u skladu sa njihovim nadležnostima, koje su Planom upravljanja 2016.-2021. i predviđene.</p>	Ne
5.2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navedeni ključni tipovi</li> </ul>	U tabeli 3.5 je dat samo pregled	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>mjera po ODV u tabeli 3.5. bi trebali imati i mjere u smislu da se navede koji su to nosioci aktivnosti za realizaciju navedenih mjeru, koje se moraju realizovati. Konkretan primjer se može vidjeti u slučaju provođenja mjeru smanjenja zagađenja pesticidima. (Nije jasno ko će provoditi mjeru i ko će nadzirati realizaciju tih mjeru?). Pored navedenih ključnih tipova mjeru, bilo bi dobro da se navedu i prijedlozi ključnih rješenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tabeli 4.1. Pored kolone „Značajna pitanja upravljanja vodama za period 2022-2027.“ dodati kolonu „Najznačajnija okvirna rješenja po pitanju upravljanja vodama za navedeni period“.</li> </ul>	<p>ključnih tipova mjeru po ODV-u a pojedinačno definisane mjeru i institucije/pravna lica odgovorna za njihovu realizaciju, a sve prema zakonskim ingerencijama i obavezama pojedinih institucija, biće navedeni u Planu upravljanja 2022.-2027.</p> <p>Osnovne aktivnosti po pojednim pitanjima date su na kraju svakog poglavlja koje tretira pojedino pitanje u dokumentu Značajna pitanja upravljanja vodama.</p> <p>Tabela 4.1 je data da bi se prikazala sličnost/razlika u pitanjima prvog i drugog Plana. Program mjeru koji će biti sastavni dio Plana upravljanja 2022-2027 će definisati mjeru i aktivnosti za dostizanje okolišnih ciljeva po značajnim i potencijalno značajnim pitanjima upravljanja vodama.</p>	
5.3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• U cilju racionalnog trošenja novca prikupljenog od vodnih naknada, bilo bi dobro još jednom razmotriti da li je potrebno formirati posebnu instituciju nadležnu za određivanje minimalnih vodnih tarifa ili to može raditi neka već formirana institucija, kao što je Fond za zaštitu okoliša.</li> </ul>	<p>Nacrt Uredbe o metodologiji i utvrđivanju najniže cijene vodnih usluga u Federacije BiH će biti upućen u proceduru i javnu raspravu tek po usvajanju izmjena i dopuna Zakona o vodama Federacije BiH u kojem je sadržan pravni osnov za njeno donošenje. Uredbom se inicira uspostava Regulatornog tijela za utvrđivanje najniže cijene vodnih usluga. Plan upravljanja ne uspostavlja zakonodavni okvir, već ga implementira.</p>	Ne
5.4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predlažemo da se u tabelu 5.1. kao potencijalno značajno pitanje upravljanja vodama, doda i</li> </ul>	<p>Pitanje industrijskih otpadnih voda definisano je Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustav javna kanalizacije, Sl.</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		„Upravljanje vodama ispuštenim iz industrijskih objekata“.	novine FBiH br. 101/15, 1/16, 101/18. Industrijske otpadne vode se planovima upravljanja obrađuju u segmentu Analize pritisaka.	
5.5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jačanje horizontalne i vertikalne međusektorske koordinacija je prepoznato kao potencijalno značajno pitanje. Prema obrazloženju datom u ovom dokumentu, potencijalno značajna pitanja - problemi podrazumjevaju pitanja koja nisu dovoljno istražena. Obzirom da ovo pitanje treba da podrazumjeva i usklađivanje zakonske regulative u oblastima koja se dotiču voda i to: šume, energetika, poljoprivreda, okoliš, prostor i druge i to je potrebno naglasiti. Da li se to ovdje želi reći da nije dovoljno istražena zakonska regulativa ili nije dovoljno istražena, usklađenost zakona različitih sektora. Prema obrazloženju datom u ovom dokumentu za značajna pitanja (dovoljno istražena) mogu se propisati mjere. U dokumentu je navedeno i slijedeće: „Obzirom na složenu institucionalnu strukturu sektora voda u BiH, problematika vertikalne i horizontalne međusektorske koordinacije je</li> </ul>	<p>Jačanje sektorske i međusektorske koordinacije rada/aktivnosti je pitanje na koje je ukazano i Planom upravljanja 2016.-2021. i koje kao takvo ostaje i u planskom periodu 2022.-2027.</p> <p>Da bi se mogle predvidjeti odgovarajuće mjere koordinacije rada potrebna je zakonska osnova - protokoli.</p> <p>Jačanje međusektorske saradnje u oblastima primjene planova rada različitih sektora će biti dopunjeno sektorom prostornog planiranja i okoliša.</p>	Da

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>prepoznata kao značajna Planom upravljanja 2016.-2021., ali je svrstana u grupu potencijalno značajnih pitanja, upravo zbog složenosti odnosa sektora voda entiteta u BiH.“ Iz ovoga slijedi, potpuno ispravno, da je navedeno pitanje potrebno adekvatno analizirati i uložiti veliki napor u usaglašavanje zakona. Usklađivanje zakona je mjera, te je prema tome jačanje horizontalne i vertiklane međusektorske koordinacije značajno pitanje, a ne potencijalno značajno pitanje. U dokumentu je navedeno (strana 35 peta alineja) i slijedeće, „Jačanje međusektorske saradnje u oblasti primjene planova rada sektora poljoprivrede, šumarstva, energetike, turizma i sl., potrebno je još dodati prostornog planiranja, okoliša.</p>		
5.6		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadalje smatramo da se ova suradnja ne treba zatvori na entitetskom nivou i nivou Države. Kada se govori o unaprjeđenju vertikalne suradnje, trebalo bi biti da je osnovni cilj da se suradnja unaprijedi u vertikalnom smislu direktno sa općinama ili gradovima ili putem Kantonalnih ministarstava za poljoprivredu,</li> </ul>	<p>Za ovo pitanje koristiće se rezultati projekta Razvoj okvira za monitoring i evaluaciju prilagođavanja na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini – (Okvir za monitoring i evaluaciju), gdje je predviđena izrada protokola na nivou BiH. Mjere za ovo pitanje definisace nosioce procesa, i operativni dio.</p>	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		<p>vodoprivredu i šumarstvo, u cilju uspostavljanja efikasnosti i operativnosti, koja bi se sprovodila i na nižim nivoima u smislu očuvanja voda i obala. Ovo je potrebno zbog realnog unaprjeđenja očuvanja voda i obalnog pojasa, kao u smislu očuvanja od zagađenja tako i u smislu održavanja obala, ribljeg fonda, očuvanje obala od usurpacije izgradnje objekata, odlaganja raznog otpada u zoni obale, odlaganje otpada u vode i sl. Svjedoci smo na pojedinim vodotocima kako u urbanoj zoni tako i van nje, lošeg ili čak katastrofnog stanja obala koje su ugrožene prvenstveno organskim otpadom. Trebalo bi definisati pristup održavanja i očuvanja voda po ovom pitanju, propisati mјere zaštite i sl. Plan tu mora biti jasan kroz utvrđene ciljeve, metode i mјerenja realizacije postavljenih ciljeva. Definisati nosioce procesa, i operativni dio.</p>		
5.7		<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tački 5.2. Neregulisano odlaganje rudarskog otpada - potrebna je naglasiti neophodnu saradnju sa sektorom okoliša.</li> </ul>	Program mјera za ovo pitanje definisaće mјere i aktivnosti, te odgovorne institucije koje trebaju biti poduzete za njegovu realizaciju, a sve u skladu sa zakonskim ingerencijama i ovlastima institucija.	Ne
5.8		<ul style="list-style-type: none"> <li>• U okviru ovoga</li> </ul>	U samom Planu upravljanja	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		dokumenta dati su broj i procenti statusa vodnih tijela površinskih i podzemnih, broj vodnih tijela koji su izloženi hidromorfološkim pritiscima, ali nije data niti jedna karta na kojoj bi se prikazao prostorni raspored navedenih analiza. Nadamo se da će u narednim dokumentima to biti ispravljeno, jer je ovako dokument samo jedna statistička ilustracija bez konkretizacije.	2022-2027 posebno poglavje će biti posvećeno hidromorfološkim promjenama sa svim pripadajućim tabelama, kartama i podacima. S obzirom da su hidromorfološke promjene jedno od značajnih pitanja upravljanja vodama, biće definisane mjere i aktivnosti, te nadležne institucije za realizaciju ovog pitanja.	
5.9		<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Značajna pitanja plan 2020-2027 godine“ treba dopuniti sa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zagodenje obale (ili obalnog pojasa) organskim materijama</li> <li>○ Zagodenje obale (ili obalnog pojasa) opasnim otpadaom</li> </ul> <p>Nije primjećeno da se navedeno spominje u Planu i smatramo da se treba uzeti u obzir, jer se vodotokom obuhvata i obalni pojas.</p> <p>Zaštiti obalni pojas od svih vrsta otpada, kao i održavanje tog dijela koje je svakom vidno i upada u oči treba biti u rangu očuvanja vode. Dio koji se odnosi na definicije korištenih pojmoveva dopuniti sa obalom ili obalnim</p> </li> </ul>	Značajnim pitanjem: Neregulisano odlaganje krutog otpada, se „pokriva“ oblast tzv. divljih/neuređenih odlagališta otpada u pojasu oko vodotokova. Odgovarajućom studijom su detektovana sva takva odlagališta u pojasu 200 m lijevo i desno od obala vodotoka na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Procjenjeni su i tereti zagađenja ovih odlagališta na VT-a površinskih voda kao i troškovi uklanjanja. Sve navedeno će biti opisano u Planu upravljanja - Analizi pritisaka, sa pripadajućim mjerama. ZoV FBiH je propisao način upravljanja „vodnim dobrom“, (član. 7 i 8).	Ne

R.b.	Institucija koja dostavlja komentare	Komentari	Obrazloženje/odgovor	Nacrt dokumenta Značajna pitanja doraditi na osnovu komentara (Da/Ne)
		pojasom, ako postoji razlika u tome.		
5.10		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stavka 2. „sadržaj i ciljevi dokumenta....“ alineja 8-nedovoljan povrat troškova vodnih usluga. Obzirom da je ovo ekonomsko pitanje, ostvarenje prihoda po pitanju vodnih naknada razne vrste kao i naknada za izdavanje vodnih akata i prihoda po drugom osnovu, to treba odvojiti kao poseban dio i doraditi. Alineju 8. ukloniti u ovom dijelu i detaljnije definisati ovaj osnov u posebnom dijelu.</li> </ul>	<p>Ekonomski analize korištenja voda, koje su provedene za potrebe izrade Plana upravljanja 2016. – 2021., jasno ukazuju da je sadašnji nivo povrata troškova vodnih usluga, koji ostvaruju komunalna preduzeća, nedovoljan da obezbijedi njihovo samostalno poslovanje. Ključni cilj po ovoj oblasti se može nasloviti kao: primjeniti jasno definiran akcioni plan za poboljšanje povrata troškova od vodnih usluga na način da se obezbjedi samoodrživ rad javnih komunalnih (vodovodnih) preduzeća i punu implementaciju Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC) i Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (2007/60/EU) tokom naredna 4 planska ciklusa, odnosno do 2039.</p> <p>Navedena ocjena realizacije mјera, sa uticajem na prikaz stanja po pitanju povrata troškova vodnih usluga, navodi na zaključak da ovo pitanje treba da ostane u grupi „značajnih“ i u planskom periodu 2022.-2027.</p>	Ne

## 5 Prilozi Izvještaju

### 5.1 Prilog 1: Dnevni red prezentacije/javne rasprave

Vrijeme:	Tema rada - izlaganja:	Prezenteri:
11.00 - 11.30	Dolazak i prijavljivanje učesnika i kafa dobrodošlice	
11.30 - 11.45	Radni plan za pripremu i usvajanje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.)	AVP Sava, Sarajevo
11.45 - 12.15	Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, (2022.-2027.). Dokument: Značajna pitanja upravljanja vodama	Adnan Bijedić, ZZV/Enova
12.15 - 13.00	Pitanja učesnika i diskusija	
13.00 - 13.15	Zaključci radionice	AVP Sava Sarajevo / ZZV-Enova

### 5.2 Prilog 2: Foto dokumentacija sa prezentacije/javne rasprave

Slika 5-1 Uvodno obraćanje i otvaranje javne rasprave – g. Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save



**Slika 5-2 Predstavljanje Radnog plana za pripremu i usvajanje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.) - gđa. Anisa Čičić - Močić, predstavnica komisije za praćenje realizacije projekta ispred AVP Sava**



**Slika 5-3 Predstavljanje nacrta dokumenta „Značajna pitanja upravljanja vodama Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.)“ - g. Adnan Bijedić, Voditelj projekta**



Slika 5-4 Sudionici javne rasprave



Slika 5-5 Mirko Šarac, Agencija za vodno područje Jadranskog mora



Slika 5-6 Slaviša Savić, J.U. Vode Srpske



Slika 5-7 Muamera Srna, J.K.P. Voodoo i kanalizacija d.o.o. Sarajevo



5.3 Prilog 3: Popis sudionika javne rasprave




**Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.**

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
1	Anisa Avdaković	JP Elektroprivreda BiH			
2	Irvina Numić	JP Elektroprivreda BiH			
3	Dževada Berilo	Općina Trnovo	Barto dževada	dzевада.урлои.рекултрунг.бюдјет.бах	Барто Дјевада
4	Enes Radoš	Mujanić d.o.o. Sarajevo			
5	Miroslav Lucić	Općina Domaljevac-Šamac			
6	Damir Softić	Madi d.o.o. Tešanj			
7	Velma Hošo	UNIX GINEX d.d. Goražde	061/388-402 gineinfo@bilnet.ba		Hosho
8	Senad Džihanić	UNIX GINEX d.d. Goražde	062/550-939 ginerinfo@bilnet.ba		Senad
9	Edina Drakovac	UNIX GINEX d.d. Goražde	062/246-540		Drakovac E.
10	Sanja Miličić	AVP Sava	032/441 280	sanja.milicic@tivoce	
11	Nermina Hodžić	AVP Sava			
12	Roksanda Školjić	AVP Sava			
13	Hidajeta Ribić	Kantonalna inspekcijska Tuzla			
14	Senada Maličbegović	MPVŠ ZDK	032/460 742 senada.malicbegovic@zdk.ba		Malićbegović
15	Senada Dizdar	MPVŠ ZDK			


Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
1	Anisa Avdaković	JP Elektroprivreda BiH			
2	Irvina Numić	JP Elektroprivreda BiH			
3	Dževada Berilo	Općina Trnovo			
4	Enes Radoš	Mujanić d.o.o. Sarajevo			
5	Miroslav Lucić	Općina Domaljevac-Šamac			
6	Damir Softić	Madri d.o.o. Tešanj			
7	Velma Hošo	UNIX GINEX d.d. Goražde			
8	Senad Džihanić	UNIX GINEX d.d. Goražde			
9	Edina Drakovac	UNIX GINEX d.d. Goražde			
10	Sanja Miličić	AVP Sava			
11	Nermina Hodžić	AVP Sava	072		Hodžić Nermina
12	Roksanda Školjić	AVP Sava	052-441-280	rosa@voda.ba	Školjić
13	Hidajeta Ribić	Kantonalna inspekcija Tuzla			
14	Senada Maličbegović	MPVŠ ZDK			
15	Senada Dizdar	MPVŠ ZDK			



Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
16	Ensar Bukarić	Saraj-Komer d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje	061/434-476	ensar.bukaric@seraj-komer.com	
17	Nijaz Rujanac	Saraj-Komer d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje	061 420-231	nijazjanac@seraj-komer.com	
18	Rasim Operta	BBM d.o.o. Vareš	032 - 849 - 010	061-135-192 rasim.oper@bbm.ba	
19	Elvedina Muminović	JP EP BiH Tuzla			
20	Edis Suljić	JP EP BiH Tuzla			
21	Amira Okanović	JP EP BiH Tuzla			
22	Admir Zubača	Općina Kiseljak			
23	Edin Sijerčić	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK	062 331-263		
24	Damir Živojević	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK	062 - 331 - 265	damirzivojevic@hotmail.com	
25	Sead Obućina	Bosnalijek d.d. Sarajevo			
26	Bojan Vujišić	Bosnalijek d.d. Sarajevo			
27	Emir Kamberović	Bosnalijek d.d. Sarajevo			
28	Aleksandra Branković	Sarajevska pivara d.d.	061/243-089	aleksandra.brankovic@pivarska.ba	
29	Melisa Sefer	Sarajevska pivara d.d.			





Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
16	Ensar Bukarić	Saraj-Komer d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje			
17	Nijaz Rujanac	Saraj-Komer d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje			
18	Rasim Operta	BBM d.o.o. Vareš			
19	Elvedina Muminović	JP EP BIH Tuzla	035 325 340	elvedina.muminovic@epbih.ba	
20	Edis Suljić	JP EP BIH Tuzla			
21	Amira Okanović	JP EP BIH Tuzla	035 305 099	amira.okanovic@epbih.ba	
22	Admir Zubača	Općina Kiseljak	061 673 091	adimir.zubaca@opicina-kiseljak.org	
23	Edin Sijerčić	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK			
24	Damir Živojević	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK			
25	Sead Obućina	Bosnalijek d.d. Sarajevo			
26	Bojan Vujišić	Bosnalijek d.d. Sarajevo			
27	Emir Kamberović	Bosnalijek d.d. Sarajevo			
28	Aleksandra Branković	Sarajevska pivara d.d.			
29	Melisa Sefer	Sarajevska pivara d.d.			

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
30	Ferhat Bradarić	Općina Maglaj			
31	Elma Obarčanin	Pobjeda-Rudet d.d. Goražde	061-206-474	o.elma@pobjeda.com	
32	Samir Kulović	Općina Kakanj		Samir.Kulovic@kakanj.gov.ba	
33	Vesna Jovanović	RTV Zenica			
34	Sabit Kulaglić	Pretis d.d. Vogošća			
35	Elma Pružan	Općina Travnik			
36	Izet Bašić	Općina Zavidovići			
37	Remzo Šogolj	Općina Zavidovići	061-162-181	remzo.sogolj@zavut.ba	
38	Sanel Buljubašić	JP VIK Srebrenik d.d.		sanel_buljubasic@tih.net.ba	
39	Muhidin Mehanović	Menprom d.o.o. Tuzla			
40	Samir Salkanović	Solana d.d. Tuzla			
41	Enver Zulić	Solana d.d. Tuzla			
42	Nihad Akeljić	SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.			
43	Aida Suljić	SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.	061/894-832	asuljic@siscam.com	
44	Edin Delić	Općina Lukavac			

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
30	Ferhat Bradarić	Općina Maglaj	032 465 829	ferhat.bradaric@maglaj.ba	
31	Elma Obarčanin	Pobjeda-Rudet d.d. Goražde			
32	Samir Kulović	Općina Kakanj			
33	Vesna Jovanović	RTV Zenica	032 449-210		vesna.jovanovic!
34	Sabit Kulaglić	Pretis d.d. Vogošća			
35	Elma Pružan	Općina Travnik	030/511-277	elma.pruzan@opcinatravnik.com.ba	
36	Izet Bašić	Općina Zavidovići	061 152 749	izet.basic@zavidovici.ba	
37	Remzo Šogolj	Općina Zavidovići			
38	Sanel Buljubašić	JP VIK Srebrenik d.d.			
39	Muhidin Mehanović	Menprom d.o.o. Tuzla	061/883-353	muhidin@menprom.ba	
40	Samir Salkanović	Solana d.d. Tuzla	061 647 479	samir.salkanovic@solana.ba	
41	Enver Zulić	Solana d.d. Tuzla	062 393 217	enver.zulic@solana.ba	
42	Nihad Akeljić	SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.			
43	Aida Suljić	SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.			
44	Edin Delić	Općina Lukavac			




Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
45	Dino Orlić	Općina Lukavac			
46	Sabina Okanović	Općina Lukavac			
47	Suad Šišić	Općina Gornji Vakuf Uskoplje			
48	Radinka Dujak	Općina Odžak			
49	Mijo Stanić	Općina Odžak			
50	Amela Kukan	Općina Stari Grad			
51	Mladen Klepić	Meggle d.o.o. Bihać		KLADEMLAKLEPIĆ@MEGGLER.COM.BH Mklepic	
52	Nermin Kovačević	Volkswagen d.o.o.			HK
53	Adi Muhić	FDS d.o.o. Sarajevo			
54	Vedrana Velagić	FDS d.o.o. Sarajevo			
55	Slaviša Savić	JU VODE SRPSKE	055201784	ssavic@voders.org	X X
56	Željko Đokić	JU VODE SRPSKE			
57	Rusmir Mečević	Natron-Hayat d.o.o. Maglaj			
58	Lejla Oštraković	GIKIL d.o.o. Lukavac			
59	Enver Dajdžić	GIKIL d.o.o. Lukavac			

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
45	Dino Orlić	Općina Lukavac			
46	Sabina Okanović	Općina Lukavac			
47	Suad Šišić	Općina Gornji Vakuf Uskoplje			
48	Radinka Dujak	Općina Odžak			
49	Mijo Stanić	Općina Odžak	063 378 700 m.stanic.65@imad.com		Mijo Stanić
50	Amela Kukan	Općina Stari Grad	061 509 272 amela.kukan@starigrad.ba		Amela Kukan
51	Mladen Klepić	Meggle d.o.o. Bihać			
52	Nerdin Kovačević	Volkswagen d.o.o.			
53	Adi Muhić	FDS d.o.o. Sarajevo			
54	Vedrana Velagić	FDS d.o.o. Sarajevo			
55	Slaviša Savić	JU VODE SRPSKE			
56	Željko Đokić	JU VODE SRPSKE	061 988 158 zeljko.djokic@vodesrs.org		Đokić Željko
57	Rusmir Međević	Natron-Hayat d.o.o. Maglaj	061 821 063 rusmir.medevec@natron-hayat.ba		Rusmir Međević
58	Lejla Oštraković	GIKIL d.o.o. Lukavac	061-865-249 lejla.ostrakovic@gikil.ba		Lejla Oštraković
59	Mirza Osmić	GIKIL d.o.o. Lukavac	061-635 909 mirza.osmic@gikil.ba		Mirza Osmić

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
60	Sabina Cokoja	KJKP RAD d.o.o. Sarajevo	033 657038	sabina.cokoja@rad.ba	
61	Dženita Žbanić	KJKP RAD d.o.o. Sarajevo	061/184-884	dzbenita.zbanic@rad.ba	
62	Naida Gačanović	KJKP RAD d.o.o. Sarajevo	061/741-489	naida.gacanovic@gmail.com	
63	Ivan Šokčević	JP Komunalac d.o.o. Odžak			
64	Maida Omerović	JP Komunalac d.o.o. Odžak	064-42-97540	maida.zelotrajkova@rad.ba	Maida O
65	Safet Mujić	ArcelorMittal Zenica		061-587-451 safet.muic@arcelormitza.com	
66	Elmin Škulj	Centrotrans			
67	Nejra Uđurić	Općinski načelnik Općina Olovka	032/899-564 061/180-352	privreda@olvka.ba privreda@olvka.ba	
68	Aida Hodžić	Općina Gračanica			
69	Nejra Naimkadić	Općina Gračanica			
70	Zineta Mujaković	FMOIT	033-726 944	zineta.mujakovic@fmoit.gov.ba	
71	Šahbaz Velispahić	JP Elektroprivreda TE Kakanj			
72	Mensur Zakomac	JP Elektroprivreda TE Kakanj			
73	Samra Vračo	JP Elektroprivreda TE Kakanj			
74	Tarik Zečić	Gradska uprava Grada Sarajeva	061 188 951	tarik.zeccic@smarnew.ba	

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
60	Sabina Cokoja	KJKP RAD d.o.o. Sarajevo			
61	Dženita Žbanić	KJKP RAD d.o.o. Sarajevo			
62	Naida Gačanović	KJKP RAD d.o.o. Sarajevo			
63	Ivan Šokčević	JP Komunalac d.o.o. Odžak			
64	Maida Omerović	JP Komunalac d.o.o. Odžak			
65	Safet Mujić	ArcelorMittal Zenica			
66	Elmin Škulj	Centrotrans			
67	Općinski načelnik	Općina Olovo			
68	Aida Hodžić	Općina Gračanica			
69	Nejra Naimkadić	Općina Gračanica			
70	Zineta Mujaković	FMOIT			
71	Šahbaz Velispahić	JP Elektroprivreda TE Kakanj	061/584 305	s.velispahić@epbih.ba fesparad	
72	Mensur Zalomac	JP Elektroprivreda TE Kakanj	061/444 050	osvrt@epbih.ba fesparad	
73	Samra Vračo	JP Elektroprivreda TE Kakanj			
74	Tarik Zečić	Gradska uprava Grada Sarajeva			

zprave

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
75	Sabira Helvida	Grad Zenica	061 997-132	j.sabira.helvida@zenica.ba	Helvija Bijedić
76	Edin Bijedić	Grad Zenica	061 104 554	edin.bijedić@zenica.ba	Bijedić
77	Mensur Rondić	Općina Iliča			
78	Alma Krdžalić	Televizija TK	061 735-808	alma.krdzalic@tk-mt.com	Alma Krdžalić
79	Velid Džindo	Federalni radio	033 456-915		Džindo
80	Amer Husremović	FMPVŠ	033 726 633		Hus
81	Zijada Redžić	FMPVŠ			
82	Asim Zec	Općina Pale FBIH			
83	Indira Sulejmanagić	FFZzO	033 423 680		Indira Sulejmanagić
84	Tatjana Kapetanović	FFZzO	033 723 680		Tatjana Kapetanović
85	Ismet Kumalić	Cisar			
86	Marko Planinić	Transportbeton Kiseljak	062/055-049	marko.planinic@transportbeton.ba	Marko Planinić
87	Adnan Bijedić	ZZV Sarajevo	061 525 288	a.bijedić@vodoprivreda.ba	Adnan Bijedić
88	Anisa Čičić-Močić	AVP Sava	033 726 432		Anisa Čičić-Močić
89	Naida Anđelić	AVP Sava			Naida Anđelić




Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
75	Sabira Helvića	Grad Zenica			
76	Edin Bijedić	Grad Zenica			
77	Mensur Ronđić	Općina Ilići			
78	Alma Krdžalić	Televizija TK			
79	Velid Džindo	Federalni radio			
80	Amer Husremović	FMPVŠ			
81	Zijada Redžić	FMPVŠ	033-776-618	Zijada Redžić	
82	Asim Zec	Općina Pale FBIH	061 142 071	praca@bih.net.ba	
83	Indira Sulejmanagić	FFZzO			
84	Tatjana Kapetanović	FFZzO			
85	Ismet Kumalić	Cisar			
86	Marko Planinić	Transportbeton Kiseljak			
87	Adnan Bijedić	ZZV Sarajevo			
88	Anisa Čičić-Močić	AVP Sava			
89	Naida Anđelić	AVP Sava			

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
90	Đanita Karkin	AVP Sava			
91	Amina Hasečić	AVP Sava			Amina Hasečić
92	Ajla Rizvanbegović-Rizvanović	AVP Sava			Ajla Rizvanbegović-Rizvanović
93	Sejad Delić	AVP Sava			
94	Sabaheta Hafizović	AVP Sava			
95	Almir Prliča	AVP Sava			Almir Prliča
96	Nezafeta Sejdic	AVP Sava			Nezafeta Sejdic
97	Vernes Hrnjičić	AVP Sava			
98	Jasmina Šeko	AVP Sava	061/708-550	jasmina.seko@voda.ba	Jasmina Šeko
99	Sanela Fitozović	AVP Sava	061/322-016	fitozovic@voda.ba	Sanela Fitozović
100	Haris Ališehović	AVP Sava			Haris Ališehović
101	Mirza Bezdrob	AVP Sava			
102	Aldin Hadžalić	AVP Sava			Aldin Hadžalić
103	Azra Rizvanović	AVP Sava	061/267-875		Azra Rizvanović
104	Hajrudin Mićivoda	AVP Sava			Hajrudin Mićivoda

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
90	Đanita Karkin	AVP Sava	033/426-418	Karkin@uvpa.ba	Đanita Đanita
91	Amina Hasečić	AVP Sava			
92	Ajla Rizvanbegović-Rizvanović	AVP Sava			
93	Sejad Delić	AVP Sava			
94	Sabaheta Hafizović	AVP Sava			
95	Almir Prijača	AVP Sava			
96	Nezafeta Sejdić	AVP Sava			
97	Vernes Hrnjičić	AVP Sava			
98	Jasmina Šeko	AVP Sava			
99	Sanela Fitozović	AVP Sava			
100	Haris Ališehović	AVP Sava			
101	Mirza Bezdrob	AVP Sava			
102	Aldin Hadžalić	AVP Sava			
103	Azra Rizvanović	AVP Sava			
104	Hajrudin Mičivoda	AVP Sava			








Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
105	ALEĆ EDIN	ZZV - Sarajevo		edalic@vodoprivreda.ba	
106	HREĆA ŽLATAN	ZZV - Sarajevo		ZLATAN.HRECZA@vodoprivreda.ba	
107	Melina Đurić-Voljevac	ENOUA - Sarajevo		melina.voljevac@enoua.ba	
108	Azra Merzic	ENOUA - Sarajevo		azra.merzic@enoua.ba	
109	Senaid Focić	VKP „Komunika“ "Tuzla"		fosen575@yahoo.com	
110	Amina Bibović	ZZV SARAJEVO		a.bibovic@vodoprivreda.ba	
111	Vedran Šimić	ZZV Sarajevo			
112	HAUZA OBUCINA	zavod za mostoformireću ad. Sarajevo		h.obucina@vodoprivreda.ba	
113	Mirko ŠARAC	AVP Jm	036/397-881	msarac@voda.ba	
114	Lelija Illešović	AVP Šare		lelija.illesovic@voda.ba	
115	RAPINSKA DUŽAK	OPĆINA OBIĆA	063-776729	gorpodjelstvo@odz.k.g	
116	AHMED ČEHMIĆ	AVP Šara		ahmedc@voda.ba	
117	NIHAĐA PERA	AVP Šara			
118	SABIHA CIPURKOVIC	Sisecam sadž Lukavac	061/894-831	scipurkovic@sisecam.com	
119	Slobodan TARIĆ - M.Č.	PMF		slobodan.taric@pmf.edu.ba	

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
105	Indira Kozica	KUIP KS	061 389 075	indira.kozica@kuipks.gov.ba	Indira Kozica
106	Emir Kazić	PRETIS d.d.	061-403090		Emir Kazić
107	Ferid Šerović	MUP TETO BiH	033 407 312		Ferid Šerović
108	Borislav Čela	OPDINA KISEČAK	001/452-888	cela.vetmir@outlook.com	Borislav Čela
109	Enisa Macić	Minist. privrede KS	023 562 120	enisa.macic@mp.legal.ba	Enisa Macić
110	Mirko Božić	JP "EPHZHB" d.d. JAKO	063 390 067	mirko.bozic@ephzhb.ba	Mirko Božić
111	Golubović Željko	AVP Ševar	06		Željko Golubović
112	Jasmin Asić	AVP Ševar	061 522-193		Jasmin Asić
113	Mirza Muhamedagić	PR JA	061/1158 353		Mirza Muhamedagić
114	Samir Vračić	JP EP B.I.I. d.o.o. sagovo POSPRIJEDNIČKI TERITORIJSKI MANDAT	061 414 090	svraco@epbih.ba	Samir Vračić
115	JAMINA TURKOVIC MARUKIC	OPĆINA STARI GRAD	033/282-339		Jamina Turković Marukic
116	AMILA IBRULJ	AVP SAVA	033/726-428		Amila Ibrulj
117	SABINA MAMUDZOVIC	HELS	033 212-466		Sabina Mamudzović
118	Muzmira Šena	VIK - Sarajevo d.o.o	061-141975, 033 203-059	muzmira.sena@viki.ba	Muzmira Šena
119	Sanja Kočić	SEANCO D.O.O. PROIZVODIJE RAZVOJA KS	033/258-285	Sanja.kocic@seanco.ba	Sanja Kočić

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.

Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
120	JOSIP TODIĆ	OPOĆINA ŽEPOĐE	063/747-720	josip.todic@opocina-zepoje.com	
121	DAMIR KURJAKOVIC	GRAD GRADAČAC	062/348-538	damir.kurjakovic@gradacac.ba	
122	MIRSAO MUŠIĆ	Opoćina Lukavac	062 448 662		
123	Bogomil Knežević	Velika Gorica	061 136-894		
124	Bogović Vedran	Opoćina Lukavac	061 675 801		
125	SEMIR MOĆENAKIĆ	O. LUKAVAC	061 969 725		
126	MELIĆ Nedžad	Kanton Sarajevo	063/562-120		
127	EMINAT VETKOVIC - Huseinovic	AVP SAVU	062/209-289	eminat.vetkovic@vaka.ba	
128	MEDŽID ĐA RĀČIĆ	ZPK GORAZDE	061-573-196	medzidar@yahoocom	
129	ALEKSANDAR ĐOKIĆ	ENOVIA	062/922-757	aleksandar.djokic@enovia.com	
130	HARIS PIŠEKOVIĆ	AVP SAVU			
131	MIRSEN MUHAZRİNG	RTV TK TUZLA			
132	AMER KAVAZOVIC	AVP SAVU	053/726-425	kavazovic@voda.ba	
133	HARIS HADROVIĆ				
134	Kemal Olić	AVP SAVU			

Značajna pitanja upravljanja vodama PUVPRS (2022.-2027.)-JAVNA RASPRAVA, Sarajevo 21.1.2020.


Br.	Ime i prezime	Naziv institucije	broj tel.	e-mail	Potpis
135	ELMEDIN ĐORĐIĆ				K. Elmedin
136	ANELA RODIĆ	ENOVIA	033 254 060	anelarodic@enovia.ba	Anela Rodić
137	ZIJAD AHMETHOV				Zijad Ahmetović
138	SALIH KREŠIĆ	AVP SAVA	033/326-441	salih.kresic@avpsava.ba	Salih Krešić
139	ZENDIR MEDIĆ	OPDRINA IZVJEŠTAJ	062 779 961	zendir.medic@gmail.com	Zendir Medic
140	ŽILIC NIHA	VIKSA	033 - 203 059		Niha Žilić
141	EMIR MUĐIĆ	AVP SAVA			
142	ANESA PITAK-BAHTO	AVP SAVA			
143	SANELA ĐEINO	AVP SAVA			

5.4 Prilog 4: Značajna pitanja upravljanja vodama\_Uvodna prezentacija



AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE  
SARAJEVO

# RADNI PLAN ZA PRIPREMU I USVAJANJE PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2022.-2027.)



Sarajevo, 21.01.2020. godine



**Plan upravljanja vodama predstavlja ključni dokument za donosioce odluka (decision makers) i druge zainteresirane učesnike (stakeholders) u procesu donošenja odluka o načinu korištenja, zaštiti i smanjenju zagađenja vodnih resursa unutar određenog vodnog područja (river basin district). Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH prvenstveno je fokusiran na set „značajnih pitanja upravljanja vodama“ s ciljem da se kroz izradu programa mjera omogući dostizanje ciljeva zaštite okoliša, definiranih u Okvirnoj direktivi o vodama Evropske unije (2000/60/EC) (EU ODV), kako za površinske tako i za podzemne vode.**

2

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

55

**Pravna osnova: Zakon o vodama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EC, Strategija upravljanja vodama u Federaciji BiH 2010.-2022.**

**Član 25. (Planovi upravljanja vodama) i 26. (Program mjera) Zakona o vodama Federacije BiH- Agencija za vodno područje Save Sarajevo (AVP Sava) priprema Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH u cilju provođenja Strategije upravljanja vodama Federacije BiH.**

#### Članak 25.

##### Planovi upravljanja vodama

(1) Za provedbu Strategije iz članka 24. stavka 7. ovoga zakona donose se planovi upravljanja vodama za Vodno područje Save i Vodno područje Jadranskog mora.

(2) Plan upravljanja vodama iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

1. Opći opis karakteristika vodnoga područja i to:
  - a) Za površinske vode:
    - karte položaja i granica vodnih tijela,
    - karte ekoregija i tipova površinskih voda u vodnom području,
    - oznamku referentnih uvjeta za tipove površinskih voda;
  - b) Za podzemne vode:
    - karte položaja i granica vodnih tijela podzemnih voda;
2. Sažeti prikaz svih značajnih prilaza i utjecaja ljudske djelatnosti na stanje površinskih i podzemnih voda, uključujući:
  - procjenu zagđenja iz točkastih izvora,
  - procjenu zagđenja iz rasutih izvora, uključujući i pregled korištenja zemljišta,
  - procjem prilaza na kvantitativno stanje voda, uključujući i zahvatavanje,
  - analizu ostalih utjecaja ljudskih djelatnosti na stanje voda;
3. Identifikaciju i karte zaštićenih područja;
4. Kartu mreže praćenja te prikaz rezultata programa praćenja kojim se prati stanje:
  - površinskih voda (ekološko i kemijsko),
  - podzemnih voda (kemijsko i kvantitativno),
  - zaštićenih područja;
5. Ciljeve upravljanja vodama, a naročito:

- ciljeve za postizanje dobreoga stanja i ekološkoga potencijala vodnih tijela,
- ciljeve u svezci s usporjavanjem voda i zaštiti od štetnog djelovanja voda,
- ciljeve za održivo korištenje voda,
- zaklove za postizanje navedenih ciljeva;

6. Pregled ekonomičnih analiza korištenja voda;
7. Prikaz programi mjera, uključujući i načine za dostizanje ciljeva iz točke 5. stavka 2. ovoga članka i to:

- sažeti prikaz mjera za zaštitu voda,
- izveštice o prethodnim korištenim i mjerama poduzetim radi primjene načela površinske troškovske korištenje voda,
- pregled mjera poduzetih radi uspostave pravila svih izvora koja se koriste ili se planiraju koristiti javnim vodoopskrbivačima je izdužnost veća od 100 m<sup>3</sup>/s dnevno,
- sažeti prikaz kontinuiranih zahvata i akumuliranja vode, uključujući i pregled registrira i navođenje sludgevera u kojima su moćnijem izuzeći,
- sažeti prikaz izvršenih kontrola za točkaste ispravne i drugih djelatnosti koje utječu na stanje voda,
- razvojne strategije u kojima je dopušteno izravno ispuštanje u podzemne vode,
- pregled mjera poduzetih za sprečavanje zagđenja voda u svezci s prioritetskim materijalima,
- pregled mjera poduzetih radi sprečavanja ili smanjenja utjecaja akcidentnih zagđenja,
- pregled mjera poduzetih za vodnu tijelu za koju je uprino dosizanje ciljeva iz točke 5. stavka 2. ovoga članka;
- detaljni prikaz dopunskih mjera za kojima se ukazuju potrebe radi poštivanja postavljenih ciljeva iz točke 5. stavka 2. ovoga članka,
- detaljni prikaz mjera radi sprečavanja zagđenja zraka,
- procjene potrebnih sredstava za provođenje programi mjera kao i utvrđivanje načina osiguranja tih sredstava;

8. Pregled svih detaljnijih programa i planova upravljanja vodama što se odnose na određene rijeci, bazene, podzemne, sekundarne planove, probleme ili tipove voda, zajedno s razlozima njihovih nastojanja;
9. Izvješće koje obuhvata opis aktivnosti i rezultate djelovanja javnosti u postignutim izradama;
10. Ljetna institucija i način dobijanja dokumenta na temelju kojih je izrađen plan;
11. Pregled međunarodnih obaveza koje je preuzeala BiH i Hrvatska, koje se odnose na upravljanje vodama te nekim njihovim izvršavanja;

- (3) Izmjena i dopuna plana upravljanja vodama, osim mjerama iz stavka 2. ovoga članka, sadrži i :
  1. pregled svih promjena ili dopuna plana od dana njegova stupanja na snagu,
  2. ocjena stupaja dostignutih ciljeva,
  3. pregled mjera koje su bile predviđene u prethodnoj planu a nisu realizirane, s navedenjem razloga neizvršenja.

- 4. pregled mjera koje nisu bile predviđene u prethodnoj planu a realizirane su radi postizanja ciljeva.

(4) Detaljan sadržaj i način donošenja plana iz stavka 1. ovoga članka propisuje se posebnim aktom koji, na predjedlog Federalnoga ministarstva, donosi Vlada Federacije.

(5) Akt iz stavka 4. ovoga članka uključit će se na razini Bosne i Hercegovine u odnosu na pitanja za koja je ujedno donosena BiH i Hrvatska.

#### Članak 26.

##### Programi mjera

(1) Programi mjera sadrži osnovne mjere potrebne za postizanje ciljeva u svezci sa zaštitom voda, uređenjem voda i zaštita od štetnog djelovanja voda i korištenjem voda.

(2) Osnovne mjere iz stavka 1. ovoga članka su:

1. mjere, koje se odnose na zaštitu voda;
- određene ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju ovoga zakona,
- određene propisima o zaštiti okoliša i zaštitni pravde, a koji se odnose na vodne i o vodi ekosisteme;
- kojima se osigurava odgovarajuća kvaliteta vode za opskrbljivanje pitkom vodom;
2. mjere, koje se odnose na uređenje voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i to na:
  - održavanje i izravnjavanje koljulina voda,
  - zaštitu od istinske djelovanja voda;
  - određivanje opsega građine vodnih objekata;
3. mjere, koje se odnose na korištenje voda, a koje:
  - se primjenjuju u postupcima izdavanja dozvola za korištenje voda,
  - se odnose na povrat troškova za korištenje i zaštitu voda,
  - podstiču održivo korištenje voda.

(3) Programi mjera može sadržati i dopunske mjere, ako su potrebne za postizanje dobreoga stanja voda.

(4) U programu se mjeru određuju i prioriteti realizacije pojedinih mjera iz stavka 2. točka 2. ovoga članka.


(5) Ako se na temelju praćenja ili drugih podataka upravljanja vodama za pojedino vodno tijelo neće biti dozvoljen, Federalno ministarstvo stvara razloge, pregledati i preveriti izdane dozvole i koncesije, pregledati i prilagoditi programi praćenja, te predložiti da Vlada Federacije uvozi dodatne mjere, uključujući i oskrđivanje strožijih granicama vrijednosti za opterećenje voda.

(6) Programi mjera dio je plana upravljanja vodama.

(7) Vlada Federacije svake dvije godine izvještaje Parlament Federacije o provođenju Programa mjera iz ovoga članka.

3


56



Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donijela je Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.).

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) objavljena je u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 44/18.





# ZNAČAJNA PITANJA UPRAVLJANJA VODAMA

## Značajna pitanja

Za slivno područje rijeke Save u FBiH identificirana su sljedeća "značajna pitanja":

- zagađenje površinskih voda organskim supstancama;
- zagađenje površinskih voda nutrijentima;
- zagađenje površinskih voda opasnim materijama;
- hidromorfološke promjene vodnih tijela površinskih voda;
- promjene kvaliteta podzemnih voda, posebno zbog zagađenja izdani od strane nitrata i pesticida;
- izmjene količine podzemnih voda, posebno zbog zahvatanja podzemnih voda u količinama koje se ne mogu adekvatno nadopuniti prirodnim prihranjivanjem;
- nedovoljan povrat troškova vodnih usluga.

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

## Potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama

- jačanje vertikalne i horizontalne međusektorske saradnje;
- neregulirano odlaganje krutog i rudarskog otpada;
- upravljanje potrebama za vodom;
- kvalitativni i kvantitativni aspekti upravljanja transportom riječnog sedimenta
- invazivne alohtone vrste flore i faune.



6

# KLJUCNI CILJEVI UPRAVLJANJA VODAMA

Pitanje	Cilj
1 Zagadenje površinskih voda organskim supstancama	U sливу ријеке Save nema испуштања непрецишенih отпадних вода са органским supstancama u prirodne recplente.
2 Zagadenje površinskih voda nutrijentima	Смањење емисије nutrijenata из таčkastih i rasutih izvora загадења у сливу ријеке Save kako bi se izbjegle не жељене posljedice uključujući i eutrofikaciju voda u sливу ријеке Save.
3 Zagadenje površinskih voda opasnim supstancama	Смањење емисије prioritетних supstanci i za sлив ријеке Save specifičnih supstanci iz tačkastih i difuznih izvora kako bi se izbjegli rizici za ljude, akvatične i druge ekosisteme ovisne o vodnim resursima.
4 Hidromorfološke promjene površinskih vodnih tijela	Močvarne i plavna područja su ponovno povezani i obnovljeni u cijelom sливу ријеке Save. Integralna funkcija ovih riječnih sistema osigurava razvoj samoodržive akvatične populacije, zaštite od poplava i smanjenje zagadenja u cijelom sливу. Upravljanje prethodnim, tekućim i budućim morfološkim promjenama riječnog okoliša je uravnoteženo, tako da akvatični ekosistemi u cijelom sливу ријеке Save funkcionisu na holistički način kako bi se obezbijedio samoodrživi razvoj svim autohtonim vrstama. To posebno znači, da antropogene barijere i nedostatak prirodnih staništa ne smiju sprječavati migracije riba i njihove mriještenje. Hidromorfološkim promjenama se upravlja tako da se ne utice na prirođeni razvoj i distribuciju akvatičnih ekosistema. Budući infrastrukturni projekti će se implementirati na transparentan način koristeći najbolje okolišne prakse i najbolje raspoložive tehnike u cijelom sливу ријеке Save - uticaj na pogorsanje dobrog statusa i negativni prekogranični efekti su u potpunosti spriječeni, ublaženi III kompenzirani.
5 Promjene kvaliteta podzemnih voda	Emisije zagadjujućih supstanci ne uzrokuju bilo kakvo pogoršanje kvalitete podzemnih voda u sливу rijeke Save. Gdje su podzemne vode već zagadene, cilj restauracije je dostizanje dobrog statusa.
6 Promjene kvantiteta	Zahvatanje podzemnih voda je dobro izbalansirano, ili ne

"Agencija za vodno područje rijeke Save"

podzemnih voda	ugrozava ni na koji način resurse/kapacitete podzemnih voda i to naročito u svjetlu potencijalnih klimatskih promjena.
7 Nedovoljan povrat troškova vodnih usluga	Nadležne institucije u FBiH su pripremile jasno definisan akcioni plan za poboljšanje trenutnog nivoa povrata troškova od vodnih usluga na način da se obezbijedi samoodrživi rad javnih komunalnih (vodovodnih) preduzeća u sливу ријеке Save u FBiH i punu implementaciju EU ODV i EU Direktive u upravljanju rizikom od poplava tokom naredna 4 ciklusa plana upravljanja.








7

60

# OKOLIŠNI CILJEVI

Okolišni ciljevi za površinske vode



Okolišni ciljevi za podzemne vode

Okolišni ciljevi za podzemne vode u slivu Save FBiH podrazumijevaju optimalno korištenje podzemnih vodnih resursa koje je u skladu s realno raspoloživim bilansnim rezervama, odnosno preventivno djelovanje na sve potencijalne zagađivače na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u slivu rijeke Save. Postizanje spomenutih ciljeva je jedino moguće uz formiranje adekvatne monitoring mreže koja će pouzdano moći definirati kvalitativno-kvantitativni status podzemnih voda, odnosno koja će dati podatke na osnovu kojih je moguće precizno odrediti program mjera sanacije eventualnih havarija i/ili preventivnog djelovanja na suzbijanju potencijalnih opasnosti od zagađenja podzemnih voda.

# PROGRAM MJERA

Program mjera za sлив rijeke Save, prije svega, koncipiran u skladu sa zahtjevima domaćeg zakonodavstva iz oblasti upravljanja vodama, tj. prvenstveno sa zahtjevima Zov-a i FBiH (članovi 25. i 26.). ODV (član 11.2) traži da svaki program mjera treba da obuhvati:

- Osnovne mjere, i
- Dopunske mjere (ako se okolišni ciljevi ne mogu ostvariti samo primjenom osnovnih mjera).

## Osnovne mjere

Identifikacija osnovnih mjer za vodno područje rijeke Save u FBiH je formirana na osnovu baznog postulata ODV-a, a to je da osnovne mjeru predstavljaju minimum zahtjeva koje su definsane kroz slijedeće EU direktive:

- Direktiva o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC);
- Direktiva o zaštiti voda od zagadenja uzrokovanim nitratima (91/676/EEC);
- Direktiva o kvaliteti vode namjenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EC);
- Direktiva o očuvanju prirodnih staništa (92/43/EEC);
- Direktiva o upravljanju kvalitetom vode za kupanje (2006/7/EC);
- Direktiva o korištenju kanalizacionog mulja (86/278/EEC);
- Direktiva o industrijskim emisijama (2010/75/EU);
- Direktiva o kontroli rizika pojave većih incidenta (96/82/EC);
- Direktiva o procjeni uticaja na okoliš (85/337/EC);
- Direktiva o stavljanju u promet proizvoda za zaštitu biljaka (91/414/EEC);
- Direktiva o očuvanju divljih ptica (79/409/EEC).

## Dopunske mjere

Nacrtom Plana upravljanja za vodno područje Save u FBiH su obuhvaćene slijedeće grupe dopunskih mjeru:

- a) Zakonodavne mjeru;
- b) Administrativno-institucionalne mjeru;
- c) "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo
- d) Ostale mjeru

U cilju povećanja efikasnosti izvještavanja o realizaciji programa mjeru vezanog za implementaciju ODV-a, za države članice EU je sačinjen osnovni popis ključnih tipova mjeru (KTM- Key Type of Measures) koji je prezentovan u narednoj tabeli. Set KTM mjeru sadrži i obavezne i dopunske mjeru uz mogućnost dopune liste. U okviru programa mjeru identificiranog za potrebe Plana upravljanja za vodno područje rijeke Save u FBiH, najveći broj navednih ključnih mjeru je uključen.

KTM broj	KTM
1	Izgradnja III nadogradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
2	Smanjenje zagadenja nutrijentima od poljoprivrede
3	Smanjenje zagadenja pesticidima od poljoprivrede
4	Ganacija kontaminiranih lokaliteta (remedijacija kontaminiranih zemaljata, rječnih sedimenata, podzemnih voda i sl.)
5	Poboljšanje uzdužnog kontinuiteta vodotoka (npr. uspostavljanje ribijske staze, rušenje starih brana)
6	Poboljšanje ostalih hidromorfoloških uslova vodnih tijela, poređ uzdužnog kontinuiteta vodotoka (npr. obnova prirodnog rječnog toka, poboljšanje uslova u prlobalnim područjima, uklanjanje nasipa, ponovno povezivanje rječka sa poplavnim područjima, poboljšanje hidromorfološkog stanja tranzicijskih voda, itd.)
7	Poboljšanje režima protoka I / III uspostavljanje ekološki prihvatljivog protoka
8	Tehničke mjeru poboljšanja efikasnog korištenja voda za navodnjavanje, industriju, energetiku i domaćinstva
9	Politika mjeru određivanja cijena vode za implementaciju povrata troškova vodnih usluga za domaćinstava
10	Politika mjeru određivanja cijena vode za implementaciju povrata troškova vodnih usluga za Industriju
11	Politika mjeru određivanja cijena vode za implementaciju povrata troškova vodnih usluga za poljoprivredu
12	Gospodarstvene usluge u poljoprivredi
13	Mjere zaštite voda za pitje (npr. uspostavljanje zaštitnih zona, tampon zona itd.)
14	Istraživanje, unapređenje baze znanja, smanjenjem nepreciznosti ulaznih podataka
15	Mjere za smanjenje emisije, ispuštanja i curenja prioritetsnih opasnih supstanci III za smanjenje emisije, ispuštanja i curenja prioritetsnih supstanci
16	Nadogradnja i poboljšanje postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda (uključujući i farme)
17	Mjere za smanjenje stvaranja sedimenata od erozije tla i površinskog oticanja
18	Mjere za sprečavanje III kontrolu štetnih uticaja od strane invazivnih vrsta i bolesti
19	Mjere za sprečavanje III kontrolu negativnih uticaja od rekreacije, uključujući sportski ribolov
20	Mjere za sprečavanje III kontrolu negativnih uticaja od komercijalnog ribolova i drugih eksploatacija / uklanjanje životinja i biljaka
21	Mjere za sprečavanje III kontrolu unosa zagadenja od urbanih područja, transporta i infrastrukture
22	Mjere za sprečavanje III kontrolu unosa zagadenja od šumarstva
23	Prirodne mjeru za retenciju voda
24	Adaptacija na klimatske promjene
25	Mjere za suzbijanje acidifikacije

Mjera	Gospodarstvo	Prijava na instituciju odgovoru za realizaciju
1 Nadograditi postojeće ili izgraditi svačinacione sisteme uvođenjem (većini) aranžman nasejne (KTM 2)	U sklopu 1 pristog dokumenta uz "1.5 "Program mjeru" je dan progled konačnog sistema koji će biti izgrađen do 2022.	Ravnatelj, vodilac, Vrhni PMFPU, FMF, "AVP Sava", FZD
2 Dopraviti plan i licenzu za dozvuku dole i stoga voda u sklopu aranž- meni nadograditi postojići ili izgraditi novu postrojenje za roštanje ulaznih otpadnih voda u određenim (većini) aranžman nasejne (KTM 2)	U sklopu 1 pristog dokumenta uz "1.5 "Program mjeru" je dan progled (PMFPU) koji ce biti izgrađen do 2022.	Ravnatelj, vodilac, Vrhni PMFPU, FMF, "AVP Sava", FZD
3 Nadograditi postojeće ili izgraditi novu postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda (većini) industrijskih nadograditi (KTM 16)	Izg. akcija postrojenja u skladu sa "Uredom o ukućnoj isputnosti otpadnih voda u okviru sistema javne kanalizacije"	Industrijski zagonitelj, Ravnatelj, vodilac, PMFPU, FMF, "AVP Sava", FZD
4 Ustavljanje Plan za implementaciju (DSIP) Direktive o otvaranju otpadno- ustavljanju (EU) 2016/942. Ustavljanje plan za preduzećima direktrice (ARD) (EU) 2016/14	Akcioni plan je predstavljen na još trećoj mjeri uspostavljenim stranim nadležnim organima	ROKT, PMFPU, PRIMC "AVP Sava", FZD
5 Dopraviti "Uodusu o ukućnoj isputnosti otpadnih voda u okviru sistema javne kanalizacije"	Pozivajući je donositi postupke predviđe u skladu sa naprijed objavljenim EU zakonskim aktom, te potražiti propisanih vrijednosti za pojedinu grupu industrijskih i sagradnih objekata (čita se konstrukcija jednostavna ili ne), sa 3 godine razon- abilne vrednosti, u skladu sa kojima će se učiniti poziv za ukućnu isputnost otpadnih voda otvorenog sustava, te donositi Planove upravljanja industrijskim i pre- tečnim korisnicima, koji ima vlastito postrojenje za prečišćavanje mera smržu neuvođenih dotvara, te treba da doradi i u ovom segmentu.	FZD, PMFPU, "AVP Sava", ROKT
6 Noveliranje/otporni i učinkovitost provedbe EU direktive (EU) 2016/1701/EU industrijskih emisija (KTM 16)	Pozivajući je obvezati/obvezujući da bude zakonskim/legitimim zakonskim aktom.	MGFTB, FZD
7 Izraditi i predstaviti podatke ali i dokumentaciju o upravljanju komunalnim materijalom (KTM 14)	Mjedunarodne odredbe/legislative EU-ih sa EU zakonskim aktovima (EU) direktive o otpadnim vodama 64/271/EEC, EU direktiva 86/179/EEC o korištenju ređala u poljoprivredi]	FZD
8 Obraziti način otvaranja priključaka, odvođenje i prethrmene opremljeni voda, u skladu sa članom 34 ZEV-e (WTM 14)	One odluka će se uvelati te morajući za provođenje određenih legi/legisla/ sistema za priključak, transport i trebani opremljeni voda	PMFPU, KOMIT, opština
9 Izraditi studiju o posljedicama uvođenja taksonih/ETB metodologije kod velikih	Nadležne institucije trebaju predložiti model kojim bi se "veliki sagradili"	PMFPU, FZD, "AVP Sava", ROKT

15

	Industrijski i preduzetnički kompaniji, a naročito kod prehrambenе industrije, prehrambovičke podjetja in podjetja kola (KTM 1-6)	Oblasti, na katerih se uporabljajo izkušnjene tehnologije v cilju izboljšanja kakovosti proizvodov in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	Obveznosti in pravila, ki določajo obveznosti in pravila za uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	Kriterij uspešnosti in izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij
10	Obeleževanje in izboljševanje izkušenosti uporabnikov s kodo, kar izkoristuje preverljivost principa "zagotavlja placa" (KTM 8)	Obezljeditev monitoringu tržne proveditve in izboljševanja zagaditev	Rezultati izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	Kriterij uspešnosti je doseganje celotne zadovoljivosti uporabnikov
11	Navedenih lokalnih dejavnosti zagraditvenih potencialnih vodnih resurs (prečim) preverljivosti izkušenosti z izboljševanjem zagaditev (KTM 24)	Rezultati izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	Rezultati izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	"NFT Sava", FMPVŠ, PZO
12	Uporabljajoči registratori in redniki enotnega voda (TE postrojenje) - so posredniki napajanja	Rezultati izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	Rezultati izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	FMBIT
13	Izraditi izkušenosti o izboljševanju uravnoteženosti in ekološkega razvoja vodnih sistemov na območju Sava in Ribiča pa predvsem napajanja s uravnoteženimi agrometeorološkimi lokacijami postregev, izboljševanjem teretev in odprtih voda, podprtih z uveljavljanjem konceptualnih tehnologij s temi prakticiranjem (KTM 14)	Stroški izkušenosti o izboljševanju uravnoteženosti in izboljševanju ekološkega razvoja vodnih sistemov na območju Sava in Ribiča pa predvsem napajanja s uravnoteženimi agrometeorološkimi lokacijami postregev, izboljševanjem teretev in odprtih voda	Stroški izkušenosti o izboljševanju uravnoteženosti in izboljševanju ekološkega razvoja vodnih sistemov na območju Sava in Ribiča pa predvsem napajanja s uravnoteženimi agrometeorološkimi lokacijami postregev, izboljševanjem teretev in odprtih voda	"NFT Sava", FMPVŠ, Vantec, optime
14	Izraditi izkušenosti in izboljševanje podprtih vodnih sistemov in podprtih vodnih sistemov na območju Sava in Ribiča pa predvsem napajanja s uravnoteženimi agrometeorološkimi lokacijami postregev (KTM 14)	Stroški izkušenosti o izboljševanju uravnoteženosti in izboljševanju podprtih vodnih sistemov in podprtih vodnih sistemov na območju Sava in Ribiča pa predvsem napajanja s uravnoteženimi agrometeorološkimi lokacijami postregev	Stroški izkušenosti o izboljševanju uravnoteženosti in izboljševanju podprtih vodnih sistemov in podprtih vodnih sistemov na območju Sava in Ribiča pa predvsem napajanja s uravnoteženimi agrometeorološkimi lokacijami postregev	FMBIT, FMPVŠ, "NFT Sava", EZO
15	Izraditi strateško podprtje in izboljševanje vodnih sistemov in izkušenosti izboljševanja zagaditev ob deloprovodu, stekarstva (KTM 14)	Objektivni rezultati izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	Objektivni rezultati izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	FMBIT, FMPVŠ, "NFT Sava"
16	Predstavitev rezultata izkušenosti izboljševanja zagaditev ob deloprovodu na temelju rezultatov predlaganih pravil (KTM 8)	Izražene rezultate izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	Izražene rezultate izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij	FMBIT, FMPVŠ, "NFT Sava"
17	Izraditi monitoring rezultata izkušenosti izboljševanja zagaditev ob deloprovodu na temelju rezultatov predlaganih pravil (KTM 8)	Plasirati rezultate izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij na rezultate (KTM 8)	Plasirati rezultate izkušenosti z uporabo tehnologij in izkušenosti s uveljavljanjem novih tehnologij na rezultate (KTM 8)	FMBIT, FMPVŠ, "NFT Sava"
18	Ustvarjite pravila o pravilnem delovanju prizoriščev lokalne uprave in organizacij in predstavitev pravil (KTM 2)	Prepis pravil o pravilnem delovanju prizoriščev lokalne uprave in organizacij in predstavitev pravil (KTM 2)	Prepis pravil o pravilnem delovanju prizoriščev lokalne uprave in organizacij in predstavitev pravil (KTM 2)	FMPVŠ, FMBIT
19	Izraditi pravilni obrazci za izvedbo vodnih voda in izkoristitev potencialnih vodnih voda v delovanju strateških prizoriščev (KTM 2)	Preverjanje izboljševanja zagaditev ob deloprovodu na temelju rezultatov predlaganih pravil (KTM 8)	Preverjanje izboljševanja zagaditev ob deloprovodu na temelju rezultatov predlaganih pravil (KTM 8)	FMPVŠ, Komisija

85

Programmierung

Mjera	Učinkovitoće	Pozicija na (potencijalno) odgovarajuće rezolucije
nedjele i s nedjeljom korisnici će imati ugodne mesecne na poduzimanje pojedinačnih usluga, a u drugim vremenima, a u novem vremenu otvaranje i raspodjeljivanje uobičajenih poslova u ravnopravne i mjerljive (bez)teždane vrijednosti. Protezovao je obvezničiti različite nivoje upravljanja (federalni, savezni, općinski) [KTM 18]		
Mjerenje i analiza u skladu s čl. 24 uvezene konstrukcije za upotrebu industrijske djelatnosti u okviru logora se preduzima opasni i štetni materijal [KTM 18]	Pozitivno je dobitnut "Uredženje o uvezovima i ispitivanju opadnih voda u okoliš i stvorene jame kanalizacije"	FMOT, FMPSV
20. Ograničenje pristupa u okviru logora i ostvarenje kontinuiranog redoslijeda sudjelovanja i sticanja mreže za zaštitu voda na poduzinicu s podzemnim estretifikacijom [KTM 14]	Zadovoljni član 73	HMOT-a sa FMPSV
21. Izraditi standardizaciju za formiranje sustava planiranja ižet vođstvo (koji izrađujući eventualno zadržano primjeprenošenje na novi predmet), zadržavanje ištresa industrijskih voda i kultura, zadržavanje streljaka i studija treba da uvodi pristupne metode i alatove [KTM 14]	Studija uvrštena u skladu sa "Pravilnikom o izdavanju potvrda podložnosti eksploataciji i oopterećenju na nitrane" (Službene novine RBB/75/09)	FMOT, FMPSV, "Avi Seva"
22. Izraditi standardizaciju za preoblikovanje sporednih parametara na lođe industrijske djelatnosti u okviru logora se preduzira opasni i štetni materijal [KTM 18]	Preoblikovanje u skladu sa "Uredženjem o uvezovima i ispitivanju opadnih voda u okoliš i stvorene jame kanalizacije"	FMOT
23. Uključiti noviteti da uči još jedne dozvole za upravljanje građevinskih vejšnjih na ispitivanje opasnih i štetnih materijala u prirodnim vodotokima [KTM 15]	Nove pravile provjetri u skladu sa ZEV-Blši, "Pravilnikom o izdavanju, uvelikoj uvestinom, načinu izdavanja i izvješćuju vodici ukrcaju", "Uredženje o uvezovima i ispitivanju opadnih voda u okoliš i stvorene jame kanalizacije"	"Avi Seva"
24. Izraditi i usagoviti implementacijsku fazu za Direktivu 2013/39/EU o standardizaciji osnovnog kvaliteta za vodu (KTM 14)	Plan napravljen u skladu sa ZEV Članak 55, 39	MOFTE, FMOT, FMPSV
25. Izraditi i usagoviti implementacijsku fazu za Direktivu 2000/35/EC o izradbi i uvođenju u primjenu direktiva (KTM 14)	Plan napravljen u skladu sa ZEV Članak 55, 59	MOFTE, FMOT, FMPSV
26. Uključiti i usagoviti nove tarife u cilju dočekivanja privata trećopravnih uvezica uzgoja za industriju [KTM 13]	Uvodni mesec direktorat će uključiti na direktno ispitivanje napadljivih i prenosljivih nesigurnosti (fazni članak 120) i novi, stimulativni tarif, za sve nadležnosti kontrolačkih log-urštečkih jedinica na mjestu početka ili postupanja za izvođenje opadnih voda	FMPSV, Javna institucija nadležna za kомуналnu djelatnost
27. Kroz razvojne i razvojne politike, uključujući i ugovore o suradnji, uključiti izdavače mreži od 20 km², putanjim da se usagovara s ciljanim uvezicima i direktnim uvezicima, da se razvije potrebita i s ciljem dobiti nove tarife za industriju [KTM 13]	FMPSV, "Avi Seva", Kantari	
28. Kroz razvojne i razvojne politike, uključujući i ugovore o suradnji, uključiti izdavače mreži od 20 km², putanjim da se usagovara s ciljanim uvezicima i direktnim uvezicima, analizirati da se moguće, uz uvođenje odgovarajućih ičitajućih skidajućih na mjestu početka ili postupanja za izvođenje opadnih voda		

Program mjeru

Mjeru	Obrasci/oblike	Pozicija (funkcija) odgovorne za realizaciju
okolinskih cijeva (KTM 14)	ekoloških cijeva;	
29 Izraditi studiju hidromorfoloških prilika i projekta njihovih utjecaja za vodotoke sa slijevom površinom od 10 - 100 km <sup>2</sup> (KTM 14)	Statističke analize u skladu sa "Sistemom za operacije hidromorfoloških osnova vodotoka" (Hidrostatistika Ljubljana) i "Metoda identificiranja hidromorfoloških prilika" te iste dionice vodstva strukture hidromorfološkim prilicima koji mogu imati posljedice na objekt statusa povoljnog vodotoka i preprečujući o dozvoliti okolišne cijevi.	"AVP Savinjske"
30 Izraditi studiju potrebljana hidromorfoloških karakteristika vodotoka sa slijevom površinom većom od 10 km <sup>2</sup> (KTM 14)	Statističke analize da je prethodno identificirane hidromorfološke prilike te zadržati ključne rješenja i uslojevi na kojima se mjeri;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• popraviti postojeće konstrukcije vodotoka, lagradnjem (lijepi) otoka, uklanjanjem rizika propadajućih;</li> <li>• obnoviti prečišćujuće rješenje;</li> <li>• pojačati vodotok, ali ne u prekomalo podnivoj;</li> <li>• obnoviti vodotok;</li> <li>• popraviti postojeće vježbe sa popravljenoj podnivoj (VII stavljanje rezultirajućih hiperbolnih vježbi);</li> </ul>	"AVP Savinjske"
31 Izraditi studiju potrebljana hidromorfoloških karakteristika vodotoka prihvatljivog postavljanja (KTM 14)	Statističke analize da je prethodno identificirane hidromorfološke prilike identificirana ključna rješenja i uslojevi na kojima se treba poboljšati rezultat protektočarne rizistitnosti na primjeru hiperbolnih vježbi.	"AVP Savinjske"
32 Izraditi sugerencije za izdavanje vodnih akta na temelju ne prepoznavajućih učinak hidromorfoloških karakteristika vodotoka (KTM 14)	Sugerišene mjeru da izdavanje legata i mjerodavstvo za provodeće (gradbeni) radove usmjeriti za hidromorfološke intervjene, uključujući, način na popravku, regulaciju vodotoka, uvođenje novih vježbi.	"AVP Savinjske", FHPVŠ
33 Dejataljni arhitektonski nizovi začiniti izvor liva vode zapisa (KTM 13)	Pozivajući na sukladne predmetne propise i mjerodavstvo za izdavanje legata i mjerodavstvo za uvođenje novih vježbi i uključujući upozorenja vezana za jasno postavljenu dejstvujuću statusom legata (članak 10 norme BI/12).	Kontrolni, upravljač, vlasnik, nadležni inspekcijski organi
34 Upošteni/uzeljene pojave druffler zone/ u zone u kojima se zaštiti u cilju uređenja negativnih utjecaja od pojedinosti (KTM 23)	Nabaviti okolinskih ustanova prilazne mogućnosti da posavije buffer zone kroz 12 klimate unutar ustanove negativnih utjecaja koji prilaze od imensivnog fortifikacionog zemljista.	Kontrolni, upravljač, opštine

<sup>14</sup> Similar ricerca, scienziati europei hanno riconosciuto la cosiddetta clinica. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1246523/>

		odgovorne za realizaciju		
25	Transponirati EU Direktivu vezane za podzemne vode u zakonsku pravu RH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podzemne vode (2006/118/EC)</li> <li>• međunarodne podzemne vode opisanim saopštenjem (66/68/EEC);</li> <li>• mreža (96/07/EG/EC);</li> <li>• hrvatski (98/6/EC);</li> <li>• industrijska emisija (2012/75/EU);</li> <li>• dopuna (96/43/EC)</li> </ul>	MOPiS, FMPPS, FNO, Agencija za prijelazni period	
26	Izraditi hidrogeološku studiju (grupe) podzemnih voda i tipa uz primjerenje međunarodnih kriterijuma (KTM 14)	Studiju (identificiranje hrvatske podzemne grupe) podzemnih voda spolu uz primjerenje međunarodnih kriterija preciznosti rješenja i grupa podzemnih voda i tipa uz naročito izmetu (ili rješenje Sava i svih latenskih mora)	"AHP Šava", FMPPS	
27	Izraditi akcijski plan za uspostavljanje centralne hrvatske podatkovne (cenraza) u kontekstu log-ic planiranja hrvatskih i petroveličanskih prevoznih sistemova (KTM 24)	Predložiti ga u skladu sa ZOI (član. 28, član 110/2010) prezentaciji udrživoj federalizaciji (i njene novozadruge) logu su konkretni ili planirani koncepti za javno poduzetništvo i prevoz (nastavljajući prethodnu razmatranju) i u skladu s potrebnim sistemima log-ic prevoza i uslovi vođenja/obavljanja	"AHP Šava", kontekst i opštine	
28	Izraditi akcijski plan promicanja sistemskog monitoringa kvaliteta i kontinuitetu podzemnih voda (KTM 34)	Plan izraditi u skladu sa ZOI i ODP	Monitoring kvaliteta i kontinuitetu podzemnih voda na izvornim i transformacijskim postupcima, provjera eventualne remontiranje, redovna provjera i analiziranje (tehnologija sadržajih su kontinuitet prevoza hrvatskog i lokalnog i u skladu s ekonomskim principima log-ic prevoza) za ODP	"AHP Šava", FMPPS
29	Račun iznenadivosti kodih (tabora i resursa) i izraditi akcijski plan za uređenje procesa izlaznog vodenog dobroa i koncesije za izvoz hrvatske površinske i podzemne vodenih resursa (KTM 14)	Plan izraditi u skladu sa ZOI i Zakonom o koncesijama	FNO, "AHP Šava", Koncesija za izvoz	
30	Izraditi akcijski plan za snimanje putničkog saobraćaja za javno vodenim prevozom (KTM 24)	Nastavljene institucije, tranzitne predstavništva tijekom BiH se Vlčković istraže, ali i informirati, da smjerje publike u vodosistemima za javno poduzetništvo i javne	FMOB, komiteti, opštine, Vlčković, radnici, imprezivni i drugi organizi	
31	Izraditi akcijski plan logistike te se pojaviti formalnom predlažu osnovanje dva prevozna entiteta nadležnosti nad lokalnim vodosistemima i imaju kapacitet zavratnjanja preko 10 l/m³/s (KTM 14)	Plan izraditi u skladu sa ZOI (č 4)	FMPPS, komiteti, opštine	
32	Iskoristiti formirajuće institucije međusobno za ostvarivanje (interinstitucijski) veštih suradbi i uvođenje načina (KTM 8)	Da bi se obnovio/obnovila implementacija ovog filira plana, međusobno je da se raspustave vodne tarife koje će omogućiti/omogućiti rad preduzeća koje	FMPPS, komiteti, opštine	

92

		odgovornost za realizaciju	
		obvezujuća učenja/odgovarajuće i odgovarajuće stručne	
43.	Uspoređivati novi tarifni model (Rtarif) s vanjskim modelom za cijelu FBH-11 uz kvalitativno-i kvantitativnu analizu podataka, te na taj model obrazovno uređiti strukturu obratljene informacije vrednostima i kvalitativnim sistemima (KTM 9).	Rtarif institucija za rad sa župama, administrativna tarifna komisija te mreža učilišta i visokih škola i te učilište i stručne škole koji podstiče kvalitetnošću i kvalitativnu analizu podataka u FBH-11. U većem broju VPK-ova ne obraćajući se amortizaciji vodootvodnog i kanalizacijskog sistema do direktno dovesti "VTP" sistemu bilo kakvog vremenskog omeđenja ili pop.	Nova institucija za zaradu, PMPVŠ, kartori, opštine, VPK-ovi
44.	Poštovati pravne obveznosti vodne tarife tako da ostvaruju se uslovi imaju istu cijenu za sve vrste vodoja potrošača (KTM 10).	U vodnim tvrtkama opština i mreža tvrtaka u sektorima na demografisanim područjima u skladu sa EU praksom	Kartori, opštine, VPK-ovi
45.	Dovesti direktno kontrole nadzora naknadnih i vodnih tarifa (govorničke objektivne) spisu dudikom i analize po osnovu taga (KTM 9, KTM 10).	Zračnjak je kvadratne transverzalne na mrežu dugog razdoblja	"AVP Sava", "VTP-ovi", kartori, inspektorat za sludge
46.	Dovesti potpunu sticanjem novim izmjenama i novim formularima voćnitočitača/naknade i mrežne tražeće tako pripravljati sredstava (KTM 9).	Na web stranicama nadležnih institucija dati adekvatni pregled	"AVP Sava", "VTP-ovi", kartori
		Instalatori, učionice na svim učilištima/školama u skladu sa 100-1000 m <sup>3</sup> /god i provesti u teorijskim/tehnološkim sa 100 u "AVP Sava". Vodotajnici trebaju instalirati i odrediti termini.	"AVP Sava", "VTP-ovi", kartori, opštine, nadležni institucijski potpredsednici, ...
48.	Instalatori podnijemiti u domaćinstva i uobičajeni putem postolata i redovno ih kultivirati (KTM 9, KTM 10).	Pripremati i objavljivati da instalatori predaju vodne usluge i skidaju se iznosno putem novog kataloga usluga	VTP-ovi
49.	Prigodopravno ostići redovno pružanje usluge vezane za vodoskrbu i sanitet, odnosno čuvanje opštinskih voda i red putovanje na predrisanje (KTM 9, KTM 10).	Najveći logi VPK-ova se pravilno pružavaju uslugu ostavljavajući prostor za metaraspodjelu održavanju sticanja usluga	VTP-ovi
50.	Izraditi studiju preverljavnosti efikasnosti VPK-ova (KTM 8).	Za napozitivne VPK-ove godišnje organizovati izložbu rezulta u pogledu razvojnog potencijala, budućeg upadanja, provođenja energetske efikasnosti (preprošloj), amanžovanja putnika vode	VTP-ovi
51.	Izraditi studiju o potrebitnosti i deljenju pristupača VPK-ova (KTM 8).	Materijale analiza i IT-tematika uključujući dajeđko istezanje razinu te mreža da ima 100.000 konzuma da bi mogla dobiti novi poslovat	PMPVŠ, "AVP Sava", Kartori, opštine
52.	Nivo vizibilnosti eksperta u "AVP-Savi" koji će raditi na kooperaciji sa izradom ekonomičnih analiza koje se izražavaju kroz GEP (KTM 9).	Da bi se kod novogradnje FBH-11 pravile ekonomske analize neophodne je da "AVP-Sava" započne sa pripremama i adekvatnim vlasnicima postolata, reorganizacijom postojećih postolata kao i procedurem osnovanju/izmjeni vezanim za pravne uloge i prilagodjajući redovne slike i naknade	"AVP Sava"

91

Programmierung

Programm im Jahr

Mjera	Obrazloženje	Povna lista [institucija] odgovorne za realizaciju
59 Uspoređivanje kvaliteta i izdaja međunarodnim i međudruštvenim standardima, a sve u cilju učinkljivijeg al��nosti provođenja mjer na području gdje postoji zapadnički interes i zainteresovanost	pristupom opisujući stručnjaka i specijalista sljubljiva obveziti jedinstvene pravilnosti univerzalne primjenjivosti u vodama suvremenosti i dobrobiti...	
60 Ustavljanje akcionog plana jačanja ljudskih resursa u sektoru voda	Ova suradnja je neophodna kako bi se izbjegle nane obaveze i potpisani međunarodni konvencijski, sporazumi i dogovori, čimevi estrog, da se isti koordiniraju aktivnosti na terazi i sporednoj ravnici upravljanja vodom sa načelima organizacije na mreži RH	MOPTER, FMPVJ, AWP Sava, Karlovac, opštine, VIK-est
61 Aktualizacija i prvi plan upravljanja vodama	Osigurati nadzorovanje upravljanja vodama radi načina maksimalne učinkovitosti, koordiniranje i razvoj novih savršenih	FMPVJ, IMOT, "AWP Sava", Karlovac, opštine, VIK-est
62 Napraviti SD model za simulaciju transporta zagrijane vode vodotoka	Definirati plan upravljanja vodama kroz razvojnovi korakove strukture i ciljeve verzije za:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• staničnu hidrografičku;</li> <li>• pravice ekologene i submekanike;</li> <li>• učinkovite i ekološki prijedoljive;</li> <li>• definiciju vodnih cijela;</li> <li>• polaznjenje hrvatske agencije;</li> <li>• vodootvodne mreže;</li> <li>• identifikacija zadržanih prostora;</li> <li>• poboljšanje monitoringu;</li> <li>• optimizacija vodotoka;</li> </ul>	"AWP Sava", FMPVJ
63 Donedljevi hidrološka analiza	Model izračunat za prepoznavanje površinskih vodnih tipova	"AWP Sava"
64 Proveći optimizaciju monitoringu sistema (KTM-24)	Optimizacija treba primijenjivati da identificira nekonformitete i mjeri za razinu: inaprijetosti, miješanje, transporat, uvoz/izvoz, akcijski reakcijskih parametara uključujući i vodostrobove i međusobne interakcije međusobno rezultata	"AWP Sava"
65 Proveći monitoring vodotokov i hemijskih varnosti načinom vodnim sistemima	Ova mjerama se optimiziraju rezultati da li se prepreči ekstreme situacije	"AWP Sava"

64

Program mjera

Mjera	Opis/mjerenje	Pravna lica (institucije) odgovorne za realizaciju
65. Izraditi još detaljniji učinkoviti plan za upravljanje vodama (KTM 14)	Učinkoviti plan za upravljanje vodama	"AVP Save"
66. Ustanci i metode učinkovanja, snelice i ocjene stavljanja (KTM 14)	Kriteriovi ustanavljanja za učinkovanje politike o vremenju i kvalitetu (mikrotopci, fitobentos, fitoplankton, hidrofuna), prioritetske supstance, kvalitet sedimenta,	"AVP Save"
67. Povećati transparentnost i dostupnost široj javnosti informacija vezanih za upravljanje vodama (KTM 14)	Sve nadležne institucije će se upravljanju vodama pridružiti i objaviti na svojim web stranicama o aktivnostima koja provode u procesu upravljanja vodama.	PMPVS, PMDIT, "AVP Save", FZO, kanton, opština, vlasnici
68. Izraditi studiju o osnovnim potreba sektora voda u kontekstu vertikalne i horizontalne međusektorske suradnje (KTM 14)	Studiju pripremljenu sa ciljem da rezultat analiza posude za pripremu protokola koji bi sektoru voda predložio drugim sektorima na usaglašavanje, a ne samo za vlasnike vodenih resursa u FBiH. Narednu godinu pozivati se komisije za harmonizaciju prenosa i korisnika podataka koji svrstaju od sektora pristupu za vlasnike vodenih resursa.	"AVP Save", PMPVS, kanton, opština
69. Izraditi studiju projektnog tereta zagadnja vodnih resursa koji potiču iz deponija i krutog otpada (KTM 14)	Studiju pripremljenu sa ciljem da se:	"AVP Save", PMDIT, kanton, opština
70. Prioritetsno ukloniti sve deponije smjeća i otpadnog materijala iz zone koja ima u naporodak uticaj na kvalitet površinskih i podzemnih voda (KTM 14)	Uz provođenje ovih mjeri tokom prvog faza planiranja celice obavezuje se da bi se prioritetno uklonila deponija Krutog otpada Konjickoj popravki.	Opštine, grad, kanton, industrijski zagoni BiH, PMPVS
71. Izraditi studiju dugoročnog snabdijevanja vodom stanovništva, privrede i industrije u FBiH (KTM 14)	Studiju pripremljenu sa ciljem da se:	"AVP Save", PMPVS, kanton, opština
72. Izraditi akcioni plan monitoringa transporta riječnog sedimenta (KTM 14)	• uvođe dugoročne potrebe za vodom;	"AVP Save"
	• uvođe ključni rezultati koji su u skladu sa dugoročno vodootvarljivanjem;	
	• uvođe prioritetske kriterije vodenih resursa i prioritizacije u skladovanju kabe potrebe za vodom potencijalnih korisnika prema razvedenoj (prirodnoj) kapacitetu vodenih resursa;	
	• uvođe ključne mjeri i resurse za upravljanje potrebnama za vodom;	
	• izraditi akcioni plan balansirajući potrebu za vodom i raspoloživi resurse.	
	Ran temelj predstavljen je u osnovi model kriterijonskog i dugoročnog monitoringa transporta sedimenta sa identifikacionom lokacijom i parametara monitoringa kao i relevantnim monitoringom.	"AVP Save"

96

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

Program mjera


Mjera	Opis/mjerenje	Pravna lica (institucije) odgovorne za realizaciju
73. Uspostaviti redovni monitoring transporta riječnog sedimenta prema QDV (KTM 14)	Monitoring sistem treba da omogući adekvatno prikupljanje podataka koji će se koristiti za provedbu (kriterijusa) prenosa riječnog sedimenta.	"AVP Save"
74. Izraditi studiju transporta riječnog sedimenta (KTM 14)	Studiju pripremljenu u skladu sa "Protokolom o operacijama remonta", a sa ciljem da se:	"AVP Save", PMPVS
75. Uvožiti potekličarske aktive kojim se regulišati pitanje upravljanja transportom riječnog sedimenta (KTM 14)	Potekličarske aktive pripremljene na osnovu prethodno izvedene studije i predloga potekličarskih aktova	PMPVS
76. Izraditi studiju upravljanja invazivnim vrstama rezervima za vodne resurse (KTM 14)	Studiju pripremljenu sa ciljem da se:	PMDIT

Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

## PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

(2016 – 2021)

### Prateći dokument br. 13 - Program mjera -



12

65



Agenција за водно подручје ријеке Саве  
Sarajevo

Iзвještaj o implementaciji programa mjera Plana upravljanja vodama za  
водно подручје ријеке Саве у Федерацији БиХ (2016.-2021.) за 2016. и 2017.  
годину

Sarajevo, decembar 2018. година.



Agenција за водно подручје ријеке Саве  
Sarajevo

Iзвјештај о implementaciji programa mjera Plana upravljanja vodama za  
водно подручје ријеке Саве у Федерацији БиХ (2016.-2021.) за 2018. i 2019.  
годину

Sarajevo, 2020. година

U pripremi!

13

66

# **PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BIH (2022. – 2027.)**

*Ugovor potписан: juni 2019. godina*

**Investitor:** Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo

**Izvršilac:** Konzorcij: ZAVOD ZAVODOPRIVREDU d.d. Sarajevo, EPTISA S.L.  
Madrid, Španija i ENOVA d.o.o. Sarajevo

**AVP Sava:** Komisija za praćenje i koordinaciju izrade „Ažuriranje Plana  
upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH“

14

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

67

# VREMENSKI RASPORED PRIPREME I USVAJANJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BIH (2022. – 2027.)

*Temeljem člana 38. stav (1) Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo objavljuje*

## **OBAVJEŠTENJE o početku pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.)**

Prema Zakonu o vodama Federacije BiH, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (AVP Sava) pokrenula je aktivnosti za pripremu Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.), te je izradila radni plan i rokove za pripremu i usvajanje navedenog dokumenta koji je dostupan na web stranici [www.voda.ba](http://www.voda.ba).

AVP Sava ovim poziva sve zainteresovane subjekte (pojedinci, vladine i nevladine institucije i organizacije, obrazovne i privredne subjekte i ostale) na saradnju i dostavljanje pisanih prijedloga i mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na plan upravljanja vodama, kako bi se definisala pitanja od značaja za upravljanje vodama na ovom vodnom području.

Svi zainteresovani subjekti mogu u roku od godinu dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, pisanim putem dostaviti svoje prijedloge i mišljenja, poštom na: „Agencija za vodno područje rijeke Save”, ul. Hanđije Čemernića 39a, 71000 Sarajevo ili elektronski na: [anisa@voda.ba](mailto:anisa@voda.ba) i [keso@voda.ba](mailto:keso@voda.ba).

The screenshot shows the official website for the Water Management Plan for the Sava River Basin in the Federation of Bosnia and Herzegovina (2022-2027). The header includes the logo of the Agency for the Sava River Basin, the date (05.01.20 at 07:00:46 AM), and a search bar. The main content area displays the title of the document and a brief description of its purpose, mentioning the Law on Waters of the Federation of Bosnia and Herzegovina (ZLUV FBiH) and the Strategy for Water Management in the Federation of Bosnia and Herzegovina (2010-2022). A sidebar on the left lists various sections of the website, including AGENDA, UPRAVLJANJE, LABORATORIJA, PLANIRANJE, REALIZACIJA PROJEKATA, VODNA AKTA, JAVNE NABAVKE, FINANSIJE, PRAVNA REGULATIVNA, EU ZAKONODAVSTVO, VODOSTAJI, PRESS INFO, LINKOMI, and KONTAKTI.

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH 2022.-2027. (PUVPRS 2022.-2027.) će se u nacrtu učiniti dostupnim javnosti, tako što će se na web stranici Agencije za vodno područje rijeke Save:

1. Objaviti radni plan za izradu PUVPRS 2022.-2027., najmanje 3 godine prije početka razdoblja na koje se Plan odnosi,
2. Objaviti dokument „Značajna pitanja upravljanja vodama“, najmanje 2 godine prije početka razdoblja na koje se Plan odnosi,
3. Objaviti nacrt PUVPRS 2022.-2027. najmanje godinu dana prije početka razdoblja na koje se Plan odnosi.

Na pisani zahtjev pojedinih pravnih i fizičkih osoba odobrit će im se uvid u propratnu dokumentaciju i informacije korištene u izradi nacrta PUVPRS 2022.-2027., a najmanje 5 mjeseci će se osigurati za dostavu pisanih primjedbi.

O nacrtu PUVPRS 2022.-2027. Agencija će upoznati i Savjetodavno vijeće, koje je uspostavljeno u skladu sa članom 164. Zakona o vodama Federacije BiH, kao i kantone, gradove i općine, te nadležne institucije za izradu planova upravljanja za isto vodno područje iz Republike Srpske i Distrikta Brčko.

Tokom pripreme PUVPRS 2022.-2027. kojeg Agencija planira dovršiti do kraja 2021. godine, izradeće se sljedeći dokumenti:

1. Radni plan izrade PUVPRS 2022.-2027., s vremenskim rasporedom i programom rada, koji uključuje njegov sadržaj i program konsultovanja javnosti,
2. Dokument „Značajna pitanja upravljanja vodama“,
3. Karakterizacijski izvještaj,
4. Nacrt PUVPRS 2022.-2027.,
5. Strategijska procjena okoliša za PUVPRS 2022.-2027.,
6. Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.).

AKTIVNOSTI	ROK
1. Objavljivanje radnog plana za pripremu i usvajanje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.)	01/2019
2. Objava dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama	01/2020
3. Krajnji rok za dostavu pisanih prijedloga i mišljenja o značajnim pitanjima upravljanja vodama	04/2020
4. Završetak Karakterizacijskog izvještaja	04/2020
5. Početak aktivnosti na izradi Strategijske procjene okoliša za PUVPRS 2022.-2027.	10/2020
6. Objava Nacrta Plana 2022.-2027. i početak procesa konsultovanja javnosti	12/2020
7. Objava dokumenta Strategijske procjene okoliša	03/2021
8. Javna rasprava i krajnji rok za dostavljanje primjedbi na Plan i Strategijsku procjenu okoliša	06/2021
9. Izrada Prijedloga Plana 2022.-2027. i Strategijske procjene okoliša	09/2021
10. Usvajanje Plana 2022.-2027.	12/2021

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

**PLAN UPRAVLJANJA VODAMA JE  
DOKUMENT SVIH NAS I U NJEGOVOM  
KONCIPIRANJU I REALIZACIJI UČESTVUJU  
SVI !**

17

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

70

Plan upravljanja 2022.-2027.\_Značajna pitanja upravljanja vodama\_Izvještaj o obavljenoj javnoj raspravi  
Mart 2020.



# HVALA NA PAŽNJI!

KOMENTARI, PRIMJEDBE, SUGESTIJE, POHVALE: [PLANUPRAVLJANJA@VODA.BA](mailto:PLANUPRAVLJANJA@VODA.BA)

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO, UL.HAMDIJE ČEMERLIĆA  
39A

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo

18

5.5 Prilog 4: Značajna pitanja upravljanja vodama\_Prezentacija dokumenta

# Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.)

## Značajna pitanja upravljanja vodama

Prezentacija dokumenta, Sarajevo 21.1.2020.



72

# Značajna pitanja upravljanja vodama

Prvi dokument izrađen u okviru Plana upravljanja 2016.-2021., kao Prateći dokument br.9: **Značajna pitanja upravljanja vodama**

Ciljevi i sadržaj dokumenta:

*Prepoznati pitanja koja je potrebno posebno obraditi jer njihovi uticaji predstavljaju najveću opasnost po dostizanje **okolišnih ciljeva**, odnosno dostizanje i očuvanje najmanje **dobrog statusa svih voda**.*

Dokumentom se ukazuje na **ključne ciljeve-vizije** koje su u suglasju sa onim za riječni bazen Dunava („ICPDR“) i podsliv r.Save („Međunarodna komisija za sliv rijeke Save-Savska komisija“).

Planom upravljanja 2016.-2021., te Planom upravljanja riječnim bazenom Dunava i Planom upravljanja slivom r.Save, su inicirana „**značajna pitanja upravljanja vodama**“ i „**potencijalno značajna pitanja**“ - kao ostala, važna ali nedovoljno istražena pitanja.

# Okolišni ciljevi po Planu upravljanja

**Okolišni ciljevi:** postavljeni radi obezbjeđenja dugoročnog i održivog korištenja vodnih resursa te planiranja i provođenja mjera u cilju održanja i zaštite akvatičnog okoliša.

Osnovni **principi dostizanja održanja okolišnih ciljeva**, po ODV-u, su opisani postavkama:


- Održavanje, bez evidentnog pogoršanja, statusa vodnih tijela „dobar“ i „visok“,
- Poduzimanje mjera za dostizanje statusa najmanje „dobar“ za vodna tijela u stanju „umjeren“, „slab“ ili „loš“, uz aktivnosti sprječavanja pogoršanja,
- Prepoznavanje i primjena izuzetaka, sukladno čl.4 ODV, (blaži okolišni ciljevi u posebnim slučajevima).

Klasifikacija ekološkog stanja površinskih voda

„Visok“ status
„Dobar“
„Umjeren“
„Slab“
„Loš“

# Okolišni ciljevi po Planu upravljanja

## Okolišni ciljevi za površinske vode



21.1.2020.



Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

4

75

# Ciljevi po Planu upravljanja za podzemne vode

**Ciljevi za podzemne vode:** Optimalno korištenje ovog vodnog resursa u skladu sa bilansnim rezervama i preventivno djelovanje na sve potencijalne zagađivače. Dostizanje i održanje statusa VT-a podzemnih voda od najmanje dobar, po kvantitativnom i kvalitativnom stanju.



Rezultati monitoringa postoje za tri VT-a, od ukupno 20: Gornji sliv Spreče i Gostelje, Tuzlansko-sprečko polje i Posavina.  
Koncentracije zagađenja se izražavaju preko jedinjenja azota (N): amonijaka i nitrata.  
Izvori zagađenja: korištenje zemljišta, uzgoj stoke i naselja bez uređene odvodnje.

# Značajna pitanja upravljanja vodama

„Značajna pitanja upravljanja vodama“ se definiraju na osnovu:

- Značajnih pitanja iz Plana upravljanja 2016.-2021.
- Informacija o stepenu realizacije planiranih mjera, po Značajnim pitanjima, sa presjekom stanja – kraj decembra 2019., i
- Na osnovu informacija o stanju upravljanja vodama.

R. br:	Značajna pitanja upravljanja vodama za period 2016-2021	Značajna pitanja upravljanja vodama za period 2022-2027:
1	Zagađenje površinskih voda organskim supstancama	Zagađenje površinskih voda organskim materijama
2	Zagađenje površinskih voda nutrijentima	Zagađenje površinskih voda nutrijentima
3	Zagađenje površinskih voda opasnim supstancama	Zagađenje površinskih voda prioritetnim i specifičnim materijama
4	Hidromorfološke promjene površinskih vodnih tijela	Hidromorfološke promjene
5	Promjene kvaliteta podzemnih voda	Kvalitet podzemnih voda
6	Promjene kvantiteta podzemnih voda	Kvantitet podzemnih voda
7	Nedovoljan povrat troškova vodnih usluga	Nedovoljan povrat vodnih usluga
8		Povećanje procenta obuhvata stanovništva javnim vodovodnim sistemima
9		Strane i invazivne vrste vodne flore i faune
10		Neregulisano odlaganje krutog otpada

21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

6

R.br	Ključni tipovi mjera (KTM) iz PUVRS FBiH 2016-2021
1	Konstrukcija ili nadgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
2	Smanjenje zagađenja nutrijentima od poljoprivrede
3	Smanjenje zagađenja pesticidima od poljoprivrede
4	Sanacija kontaminiranih lokaliteta (istorijsko zagađenje, uključujući sedimente, podzemne vode, itd)
5	Poboljšanje uzdužnog kontinuiteta vodotoka (npr. uspostavljanje riblje staze, rušenje starih brana)
6	Poboljšanje ostalih hidromorfoloških uslova vodnih tijela pored uzdužnog kontinuiteta vodotoka (npr. obnova prirodnog riječnog toka, poboljšanje uslova u priobalnim područjima, uklanjanje nasipa, ponovno povezivanje rijeke sa poplavnim područjima, poboljšanje hidromorfološkog stanja tranzicijskih voda, itd)
7	Poboljšanja režima protoka i / ili uspostavljanje ekološki prihvatljivog proticaja Tekničke mjere poboljšanja efikasnog korištenja voda za navodnjavanje, industriju, energetiku i domaćinstva
8	
9	Politika mjera određivanja cijena vode za implementaciju povrata troškova vodnih usluga za domaćinstava
10	Politika mjera određivanja cijena vode za implementaciju povrata troškova vodnih usluga za industriju
11	Politika mjera određivanja cijena vode za implementaciju povrata troškova vodnih usluga za poljoprivredu
12	Savjetodavne usluge u poljoprivredi
13	Mjere zaštite voda za piće (npr. uspostavljanje zaštitnih zona, tampon zona itd.)
14	Istraživanje, unaprjeđenje baze znanja smanjenjem nepreciznosti ulaznih podataka Mjere za smanjenje emisije, ispuštanja i curenja prioritetnih opasnih supstanci ili za smanjenje emisije, ispuštanja i curenja prioritetnih supstanci
15	
16	Nadgradnja i poboljšanje postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda (uključujući i farme)
17	Mjere za smanjenje stvaranja sedimenta od erozije tla i površinskog oticanja
18	Mjere za sprječavanje ili kontrolu štetnih uticaja od strane invazivnih vrsta i bolesti
19	Mjere za sprječavanje ili kontrolu negativnih uticaja od rekreacije, uključujući sportski ribolov
20	Mjere za sprječavanje ili kontrolu negativnih uticaja od komercijalnog ribolova i drugih eksploatacija / uklanjanje životinja i biljaka
21	Mjere za sprječavanje ili kontrolu unosa zagađenja od urbanih područja, transporta i infrastrukture
22	Mjere za sprječavanje ili kontrolu unosa zagađenja od šumarstva
23	Prirodne mjere za retenciju voda
24	Adaptacija na klimatske promjene
25	Mjere za suzbijanje acidifikacije

77

# Značajna pitanja upravljanja vodama

## Površinske vode:

Zagađenja organskim materijama (BPK) i nutrijentima (N i P) uglavnom potiču od stanovništva u aglomeracijama, industrije i poljoprivrede.

Planirano da VT-a sa statusom „loš“ ne bude već u 2021.

Monitoring na 278 VT-a ukazuje da je 130 VT-a u statusu „loš“.

Zaostaje se sa provedbom mjera radi redukcije zagađenja. **Izgrađeno 8 UPOV:** Sarajevo, Trnovo, Žepče, Gradačac, Srebrenik, Odžak, Živinice i Bihać, ukupnog kapaciteta 757.000 ES sa prosječnim procentom priključenosti stanovništva od **54%**.

**Značajno pitanje 1: Zagađenje površinskih voda organskim materijama**, koja uzrokuju smanjenje koncentracije kisika u vodi i time utiču na život o vodama ovisnih biljnih i životinskih vrsta.

## Ključni cilj/vizija:

Nema ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda sa organskim materijama u prirodne recipijente

## Planirane aktivnosti:

- Prikupljanje i tretman otpadnih voda aglomeracija,
- Provedba transponirane Direktive o urbanim otpadnim vodama (91/271/EC),
- Primjena najbolje raspoložive prakse (BAT) u industriji.

Velič. agl.	Broj aglom.	St. u agl. po popisu 2013.	(%) od ukupnog broja st.
> 100.000	1	439.852	29
50.000 – 100.000	3	239.549	16
10.000 – 50.000	29	520.148	35
2.000 – 10.000	77	292.804	20
<b>Ukupno:</b>	<b>110</b>	<b>1.492.353</b>	

21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

7

78

# Značajna pitanja upravljanja vodama

**Značajno pitanje 2: Zagađenje površinskih voda nutrijentima,** posebno azotom (N) i fosforom (P), što utiče na intenziviranje procesa eutrofikacije voda.

## Ključni cilj/vizija:

Smanjenje emisije nutrijenata iz **tačkastih i rasutih** izvora zagađenja kako bi se izbjegle neželjene posljedice, uključujući i eutrofikacije voda.

## Planirane aktivnosti:

- Smanjenje unosa nutrijenata od poljoprivrede, kroz primjenu najbolje poljoprivredne prakse, (BAP),
- Formiranje sistema za prikupljanje, odvodnju i tretman otpadnih voda aglomeracija,
- Smanjenje unosa nutrijenata iz industrijskih postrojenja, kroz primjenu najbolje raspoložive tehnologije, (BAT),

Tereti zagađenja od korištenja zemljišta, (polj. površine, šume, urb. zemljište, pašnjaci, saobraćajnice) u

Podsliv	Uk.N (10 <sup>3</sup> kg/god)	Uk.P (10 <sup>3</sup> kg/god)	Površina (ha)
R. Una	1.437	135	566.357
R. Glina sa Koranom	389	46	71.200
R. Vrbas	732	63	323.165
R. Bosna	3.400	365	1.061.349
R. Drina	607	56	263.261
Nep. sliv Save	4.265	496	935.442
Ukupno:	10.830	1.161	3.220.775

21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

8

79

# Značajna pitanja upravljanja vodama

**Značajno pitanje 3: Zagađenje površinskih voda prioritetnim i specifičnim materijama,** (vještačke hemikalije, metali u prirodnim stanjima, PAH, fenoli, endokrini diskruptori i pesticidi) koje mogu značajno pogoršati hemijsko stanje površinskih voda a time i zdravlje ljudi .

## Ključni cilj/vizija:

Smanjena emisija prioritetnih i specifičnih materija iz tačkastih i rasutih izvora kako bi se izbjegli rizici po ljudi, akvatične i druge ekosisteme ovisne o vodnim resursima.

### Planirane aktivnosti:

- Proširiti i intenzivirati monitoring prioritetnih materija u otpadnim vodama,
- Tretman urbanih otpadnih voda (aglomeracija) i primjena BAT u industriji,
- Podržati korištenje obrađenog mulja sa UPOV-a na poljoprivrednom, šumskom i hortikulturnom zemljištu u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

Podsliv:	Specifične zagađujuće i prioritetne materije od značajnih industrijskih zagađivača										
	Teret zagađenja po pokazateljima (kg/god)										
	Aresn (As)	Bakar (Cu)	Hrom,uk. (Cr)	Cink (Zn)	Kadmij (Cd)	Olovo (Pb)	Živa (Hg)	Nikl (Ni)	PAH	Sulfati_SO <sub>4</sub>	Ulja_ma sti
Una	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003	3.582
Vrbas	0,00	0,00	23	112	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	267	30
Bosna	57	875,34	3.540	11.369	186	1.497	6	1.058	661	11.679.737	285.775
Drina	0,00	393,32	450	230	0,00	15,84	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00
Nep.sliv Save	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	2.464

21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

9

80

# Značajna pitanja upravljanja vodama

**Značajno pitanje 4: Hidromorfološke promjene**, kao rezultat antropogenih pritisaka, odnosno aktivnosti usmjerenih ka zaštiti od poplava ili korištenjem vodnih snaga.

## Prekidi kontinuiteta vodotoka i staništa:

Objekti riečnih pragova ili brana, izgrađeni radi zaštite od poplava, proizvodnju energije ili uzgoj akvakulture, prekidaju kretanje ribljih vrsta u njihovom prirodnom okruženju.

## Ključni cilj/vizija:

Upravljanje prethodnim, tekućim i budućim morfološkim promjenama riječnog okoliša je uravnoteženo tako da akvatični ekosistemi na podslivu rijeke Save funkcionišu na holistički način kako bi se obezbjedio samo-održivi razvoj svim autohtonim vrstama.

**Antropogene barijere i nedostatak prirodnih staništa ne smiju sprječavati migracije riba i njihovo mriještenje.**

## Planirane aktivnosti:

Izgradnja i održavanje ribljih staza, omogućavanje migracija živog svijeta duž vodnih tokova na postojećim i objektima čija je realizacija u fazama projektovanja.

Hidromorfološki pritisci koji mogu imati uticaj na dostizanje okolišnih ciljeva

Podsliv	Broj VT-a podsliva	VT-a klase 3, 4 i 5	(%) u odnosu na ukupan broj
R. Bosna	315	111	35
R. Una sa Glnom i Koronom	88	7	8
R. Vrbas	62	15	24
R. Drina	32	9	28
Nep. sliv Save	36	7	19
Ukupno:	533	149	28

Klasa 3: Umjereno promijenjeno; Klasa 4: U velikoj mjeri promijenjeno; Klasa 5: Izrazito promijenjeno.

21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

10

81

# Značajna pitanja upravljanja vodama

**Značajno pitanje 4: Hidromorfološke promjene**, kao rezultat antropogenih pritisaka, odnosno aktivnosti usmjerenih ka zaštiti od poplava ili korištenjem vodnih snaga.

## Promjena hidrološkog režima:

Rezultat pritisaka: prekomjernih zahvatanja voda ili formiranja hidroakumulacija. Pojava nizvodno od vještačkih barijera/brana.

## Ključni cilj/vizija:

Promjene hidrološkog režima nemaju uticaja na razvoj i širenje vodnih ekosistema.

## Planirane aktivnosti:

- VT-a koja su svrstana u „jako izmijenjena VT-a“ poduzimati mjere dostizanja „dobrog ekološkog potencijala“,
- Vršiti određivanje EPP nizvodno od vodozahvata sukladno zakonskoj regulativi.

## Budući infrastrukturni objekti:

### Ključni cilj/vizija:

Buduće infrastrukturne objekte planirati na transparentan način, koristeći najbolje okolišne prakse i najbolje raspoložive tehnike na cijelom podslivu rijeke Save. **Ugrožavanje dobrog statusa i negativni prekogranični uticaji su potpuno spriječeni, ublaženi ili kompenzirani.**

### Planirane aktivnosti:

- Ojačati saradnju sa sektorima poljoprivrede i energetike pri planiranju budućih projekata,
- Objekte koji podliježu izradi studije uticaja na okoliš, ili imaju prekogranični uticaj, planirati uz sudjelovanje javnosti i aktiviranje međudržavne saradnje.

21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

11

82

# Značajna pitanja upravljanja vodama

## Podzemne vode:

Najznačajniji resurs za vodosnabdijevanje stanovništva. Dominantni pritisci/zagađenja podzemnih voda potiču od poljoprivrede, odnosno azotnih jedinjenja – posebno nitrata ili stanovništva u naseljima bez uređene odvodnje otpadnih voda.

Okolišni cilj: dostizanje i održanje statusa najmanje „dobar“, za sva VT-a podzemnih voda, vjerovatno nije postignut. Nedostaje kompletan monitoring radi pravilne ocjene stanja podzemnih voda.

**Značajno pitanje 5: Kvalitet podzemnih voda, izražen hemijskim stanjem.** Najznačajnija zagađenja potiču od poljoprivrede, odnosno azotnih jedinjenja, posebno nitrata, te od manjih naselja bez uređene odvodnje otpadnih voda.

**Ključni cilj/vizija:** Emisije zagađujućih materija ne uzrokuju bilo kakva pogoršanja kvaliteta podzemnih voda. Tamo gdje su podzemne vode već zagađene cilj je dostizanje statusa dobar.


### Planirane aktivnosti:

- Smanjenje unosa nutrijenata u podzemne vode primjenom odgovarajuće legislative za unos zagađenja od stanovništva i poljoprivrede,
- Smanjenje rizika od incidentnih zagađenja podzemnih voda primjenom odgovarajućih mjera.

21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

Značajnost pritiska:	Namjena površina – (ha)				Krupna stoka (E.grl.)
	Poljoprivr. zemljište	Šume	Pašnjaci	Urbane površine	
Ukupno za pritiske "vjerovatno nije značajan"	117.346	360.676	105.914	12.062	146.241
Ukupno za pritiske "vjerovatno značajan"	11.640	61.821	37.398	1.007	36.522
Ukupno za pritiske "nije značajan"	52.155	22.805	3.690	7.770	78.323
Sveukupno:	181.140	445.302	147.002	20.839	261.086



12

83

# Značajna pitanja upravljanja vodama

## Značajno pitanje 6: Kvantitet podzemnih voda,


Kopneni kao i vodni ekosistemi su ovisni kako od kvaliteta, tako i od kvantiteta podzemnih voda, odnosno nivoa tih voda

**Ključni cilj/vizija:** Zahvatanje podzemnih voda mora biti balansirano, odnosno da nije na koji način ne ugrožava kapacitete tih voda, naročito u svjetlu klimatskih promjena.

### Planirane aktivnosti:

- Uredna evidencija svih zahvata podzemnih voda,
- Održivo korištenje podzemnih voda uzimajući u obzir i aspekt klimatskih promjena.

Površine grupa VT-a podzemnih voda po odnosu eksplotacionih količina sa bilansnim rezervama



# Značajna pitanja upravljanja vodama

## Značajno pitanje 7: Nedovoljan povrat troškova vodnih usluga.

- Nivo povrata troškova vodnih usluga koji ostvaruju komunalna preduzeća nije dovoljan da obezbjedi njihovo samostalno poslovanje, i
- Nivo povrata troškova koji se ostvaruje kroz prikupljanja opštih i posebnih vodnih naknada nije dovoljan da nadležne institucije obezbjede: (i) zaštitu od poplava, (ii) zaštitu kvantiteta i kvaliteta voda i (iii) punu implementaciju ODV-a.

### Ključni ciljevi/vizija:

Primjena jasno definiranog akcionog plana za poboljšanje povrata troškova vodnih usluga na način da se obezbjedi održiv rad javnih komunalnih preduzeća i puna primjena ODV-a i Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima.

### Planirane aktivnosti:

- Formiranje institucije nadležne za određivanje minimalnih vodnih tarifa,
- Transparentno informisanje javnosti o načinu formiranja vodnih tarifa/naknada i načinu trošenja prikupljenih sredstava,
- Odvojeno knjiženje usluga vodosnabdijevanja, odvođenja i tretmana otpadnih voda,
- Studija povećanja efikasnosti komunalnih preduzeća, (MEG projekat za neke općine).

21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja  
vodama

14

85

# Značajna pitanja upravljanja vodama

## Značajno pitanje 8: Povećanje procenta obuhvata stanovništva javnim vodovodnim sistemima

- Javnim vodosnabdijevanjem je obuhvaćeno oko 70% ukupnog stanovništva,
- Naglašen je problem visokih procenata neoprihodovanih voda po općinskim vodovodima. Raspoloživi podaci ukazuju da taj procenat prosječno iznosi 66%,
- 17% stanovništva nema pristup bilo kakvima vodovodima, i
- Pozitivno je da su raspoloživi vodni resursi dovoljni za zadovoljenje potreba stanovništva do 2050.


### Ključni cilj/vizija:

Povećanje priključenosti stanovništva na javno vodosnabdijevanje do 93%.

### Planirane aktivnosti, za planski period 2022.-2027.:

- Povećanje procenta obuhvata stanovništva javnim vodovodima sa 70 na 80% i poboljšanje stanja javnog vodosnabdijevanja,
- Širenje općinskih javnih vodovoda ka prigradskim i vangradskim naseljima,
- Smanjenje gubitaka u vodovodima za prosječno 10%,
- Provođenje mjera zaštite izvorišta koja se koriste za vodosnabdijevanje.

Prikaz odnosa max. potrebnih količina voda u 2050. i kapaciteta postojećih izvorišta po Studiji vodosnabdijevanja (2018.)



# Značajna pitanja upravljanja vodama

## Značajno pitanje 9: Strane i invazivne vrste vodne flore i faune

- Dokument: Inventarizacija i geografska interpretacija invazivnih vrsta u Federaciji BiH kojim je utvrđen stepen zastupljenosti alohtonih (invazivnih) vrsta,
- Podsliv r. Save u FBiH je stanište već utvrđenih invazivnih biljnih (vodena kuga) i životinjskih vrsta (kalifornijska pastrmka, babuške, američki somić, sunčanica, školjka trokutnjača, amfipodni rakušci i signalni rak),

### Ključni cilj/vizija:

Sprječavanje uvođenja stranih, alohtonih, organizama a njihov negativni uticaj eliminirati ili svesti na prihvatljiv nivo.

### Planirane aktivnosti:

Kontrola, sprječavanje širenja i uklanjanje invazivnih stranih vrsta.



21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

16

87

# Značajna pitanja upravljanja vodama

## Značajno pitanje 10: Neregulisano odlaganje krutog otpada

- Odgovarajućom Studijom identifikovano 771 neuređenih deponija na vodnom području r. Save u FBiH, u 44 općine/grada, od čega su 741 „divlje“, 30 lokalnih neuređenih i jedna sanirana,
- Ustanovljen izrazito visok stepen zagađenja izražen preko parametara organskih materija, nutrijenata, hlorida, sulfata i teških metala,
- Ukupan teret zagađenja je ekvivalent 47.808 stanovnika,

### Ključni cilj/vizija:

Uklanjanje i saniranje neuređenih lokalnih i divljih deponija krutog otpada.

### Planirane aktivnosti:

- Sanacija **309** deponija koje su ocijenjene kao „visoko prioritetne“, (**223** se nalaze u zonama sanitarnih zaštita izvorišta), i
- Sanacija **86** „prioritetnih“ deponija koje se nalaze na vodoprpusnom tlu i blizinama vodotoka, odnosno 42% od ukupnog broja neuređenih lokalnih i divljih deponija.

KATEGORIJA	ROK SA ZANACIJU
VISOKO PRIORITETNA	ODMAH
PRIORITETNA	U NAREDNIH 5 GODINA
SREDNJE PRIORITETNA	U NAREDNIH 8 GODINA
OSTALO	U NAREDNIH 10 GODINA

Potrebljana finansijska sredstva za saniranje, po Studiji o deponijama krutog otpada:

KATEGORIJA	BAM
VISOKO PRIORITETNA	BAM 104.271.764,00
PRIORITETNA	BAM 2.106.466,00
SREDNJE PRIORITETNA	BAM 937.628,00
OSTALO	BAM 7.340.115,00
<b>UKUPNO</b>	<b>BAM 114.655.973,00</b>

# Potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama

„Potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama“ se po svojoj važnosti i uticajima na dostizanje okolišnih ciljeva mogu svrstati u grupu značajnih ali se zbog nedostatka podloga/podataka, radi određivanja pripadajućih aktivnosti, svrstavaju u grupu „potencijalno značajnih“.

R. br:	Potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama za period 2016.- 2021.:	Potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama za period 2022.- 2027.:
1	Jačanje vertikalne i horizontalne međusektorske koordinacije	Jačanje verikalne i horizontalne međusektorske koordinacije
2	Neregulisano odlaganje krutog i rudarskog otpada	Neregulisano odlaganje rudarskog otpada
3	Upravljanje potrebama za vodom	Upravljanje potrebama za vodom
4	Kvalitativni i kvantitativni aspekti upravljanja transportom riječnog sedimenta	Kvalitativni i kvantitativni aspekti upravljanja transportom riječnog sedimenta

# Potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama

## Potencijalno značajno pitanje 1: Jačanje vertikalne i horizontalne međusektorske koordinacije


Postojeća institucionalna organizacija sektora voda u FBiH, stečena iskustva u radu te očekivane aktivnosti u narednom periodu ukazuju na neophodnost efikasnije koordinacije rada i unutar sektora voda i kroz međusektorskiju saradnju.

### Ključni cilj/vizija:

Efikasne vertikalne i horizontalne sektorske i međusektorske veze radi saradnje, koordinacije rada i razmjene informacija.

### Planirane aktivnosti:

- Preciziranje nadležnosti i odgovornosti relevantnih institucija vezanih za implementaciju EU Direktiva,
- Preciziranje nadležnosti u oblasti koordinacije novih međunarodnih projekata,
- Jačanje međusektorske saradnje u primjeni planova rada sektora poljoprivrede, šumarstva i energetike,
- Naglašavanje obaveza institucija nivoa općina i kantona o izvještavanju entitetskih organizacija sektora voda zaduženih za praćenje provedbe mjera po planovima upravljanja vodama.



21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

19

90

# Potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama

## Potencijalno značajno pitanje 2: Neregulisano odlaganje rudarskog otpada.

Obradom ruda nastaju velike količine otpadne, rudničke jalovine, koja se odlaže i može predstavljati značajan pritisak, naročito u pogledu otapanja soli teških metala i njihovog dospijevanja do podzemnih i površinskih voda.

### Ključni cilj/vizija:

Identificiranje i postupno saniranje neuređenih rudarskih deponija.

### Planirane aktivnosti:

Odlaganje rudarskog otpada u FBiH je potpuno neistraženo i zahtjeva izradu **studijske građe** koja će sadržavati popis svih odlagališta rudarskog otpada, površine, procjenu količina otpada, te procjenu koncentracije i tipa zagađenja koje dospijeva do podzemnih i površinskih voda.



21.1.2020.

Plan upravljanja 2022.-2027. - Značajna pitanja upravljanja vodama

20

91

# Potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama


## Potencijalno značajno pitanje 3: Upravljanje potrebama za vodom

Ustanove i/ili preduzeća, koja pružaju usluge vezane za snabdijevanje vodom trebaju korisnicima omogućiti dovoljne količine zadovoljavajućeg kvaliteta, uz obezbjeđenje:

- sigurnosti i pouzdanost u pogonu,
- funkcionisanje sistema u ekonomski prihvatljivim okvirima i standardima uobičajenim za manje razvijene zemlje Europske unije, i
- okolišnih uslova definisanih planovima upravljanja vodama.

### Ključni cilj/vizija:

Uravnotežiti odnose potreba za vodom sa kapacitetima postojećih vodnih resursa po osnovama uslova koji proističu iz primjene ekonomске cijene vode.



# Potencijalno značajna pitanja upravljanja vodama

## Potencijalno značajno pitanje 4: Kvalitativno kvantitativni aspekti upravljanja riječnim sedimentom

- Riječnim sedimentom, putem njegovog pronosa sa uzvodnih i odlaganja na nizvodnim dionicama, se mijenjaju i hidromorfološka stanja VT-a površinskih voda. Izgradnjom hidroakumulacija dolazi do intenzivnijeg odlaganja riječnog sedimenta i smanjenja njihovih korisnih zapremina,
- Riječni sediment ima značajan uticaj i na akvatičnu sredinu u kojoj se nalazi obzirom da se putem njega vrši transport i zagađenja i nutrijenata.

### Ključni cilj/vizija:

Upravljanje riječnim sedimentom je kontinuirana aktivnost i kao takva neodvojiva od upravljanja vodama, a uslovljena podacima o količini i uticaju nanosa na kvalitet voda, odnosno uslovljena monitoringom voda i **monitoringom nanosa kao njegovim neodvojivim dijelom.**



### Planirane aktivnosti:

- Izrada akcionog plana monitoringa transporta riječnog sedimenta,
- Uspostava redovnog monitoring transporta riječnog sedimenta, i
- Usvajanje podzakonskog akta kojim će se regulisati pitanje upravljanja transportom riječnog sedimenta.